

## PREDLOG

Na osnovu člana 8 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, br. 56/18 i 72/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od \_\_\_\_\_ 2024. godine, donijela je

### ODLUKU

### O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA DJELOVANJA RUSKE FEDERACIJE KOJIMA SE DESTABILIZUJE SITUACIJA U UKRAJINI

#### Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini, koje su utvrđene odlukama Savjeta Evropske unije 2014/512/ZVBP od 31. jula 2014. godine, 2014/659/ZVBP od 8. septembra 2014. godine, 2014/872/ZVBP od 4. decembra 2014. godine, 2015/971/ZVBP od 22. juna 2015. godine, 2015/1764/ZVBP od 1. oktobra 2015. godine, 2015/2431/ZVBP od 21. decembra 2015. godine, 2016/1071/ZVBP od 1. jula 2016. godine, 2016/2315/ZVBP od 19. decembra 2016. godine, 2017/1148/ZVBP od 28. juna 2017. godine, 2017/2214/ZVBP od 30. novembra 2017. godine, 2017/2426/ZVBP od 21. decembra 2017. godine, 2018/964/ZVBP od 5. jula 2018. godine, 2018/2078/ZVBP od 21. decembra 2018. godine, 2019/1108/ZVBP od 27. juna 2019. godine, 2019/2192/ZVBP od 19. decembra 2019. godine, 2020/907/ZVBP od 29. juna 2020. godine, 2020/2143/ZVBP od 17. decembra 2020. godine, 2021/1144/ZVBP od 12. jula 2021. godine, 2022/52/ZVBP od 13. januara 2022. godine, 2022/264/ZVBP od 23. februara 2022. godine, 2022/327/ZVBP od 25. februara 2022. godine, 2022/335/ZVBP od 28. februara 2022. godine, 2022/346/ZVBP od 1. marta 2022. godine, 2022/351/ZVBP od 1. marta 2022. godine, 2022/395/ZVBP od 9. marta 2022. godine, 2022/430/ZVBP od 15. marta 2022. godine, 2022/578/ZVBP od 8. aprila 2022. godine, 2022/884/ZVBP od 3. juna 2022. godine, 2022/1271/ZVBP od 21. jula 2022. godine, 2022/1313/ZVBP od 26. jula 2022. godine, 2022/1909/ZVBP od 6. oktobra 2022. godine, 2022/2369/ZVBP od 3. decembra 2022. godine, 2022/2478/ZVBP od 16. decembra 2022. godine, 2023/191/ZVBP od 27. januara 2023. godine, 2023/252/ZVBP od 4. februara 2023. godine, 2023/434/ZVBP od 25. februara 2023. godine, 2023/1217/ZVBP od 23. juna 2023. godine, 2023/1517/ZVBP od 20. jula 2023. godine, 2023/2097/ZVBP od 28. septembra 2023. godine, 2023/2874/ZVBP od 18. decembra 2023. godine, 2024/422/ZVBP od 29. januara 2024. godine, 2024/577/ZVBP od 12. februara 2024. godine i 2024/746/ZVBP od 23. februara 2024. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

#### Član 2

(1) Zabranjuje se, neposredna ili posredna, kupovina, prodaja, pružanje investicionih usluga ili pružanje pomoći pri izdavanju ili bilo kakvom drugom poslovanju s obveznicama, vlasničkim papirima ili sličnim finansijskim instrumentima s rokom dospijeća dužim od 90 dana, izdatim poslije 1. avgusta 2014. godine do 12. septembra 2014. godine ili s rokom dospijeća dužim od 30 dana, izdatim poslije 12. septembra 2014. godine do 12. aprila 2022. godine ili

svim prenosivim hartijama od vrijednosti i instrumentima tržišta novca izdatim poslije 12. aprila 2022. godine od strane:

- velikih kreditnih institucija ili institucija za finansijski razvoj s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji s više od 50% javnog vlasništva ili kontrole od 1. avgusta 2014. godine;

- bilo kojeg pravnog lica, subjekta i tijela s poslovnim sjedištem van Crne Gore čije više od 50 % vlasništva pripada jednoj od institucija iz alineje 1 ovog stava;

- bilo kojeg pravnog lica, subjekta i tijela koji djeluju za račun ili prema uputstvima institucija i subjekata iz al.1 i 2 ovog stava.

(2) Zabranjuje se, neposredna ili posredna, kupovina, prodaja, pružanje investicionih usluga ili pružanje pomoći pri izdavanju, odnosno drugom poslovanju sa prenosivim hartijama od vrijednosti i instrumentima tržišta novca, izdatim poslije 12. aprila 2022. godine od strane:

- bilo koje velike kreditne institucije ili druge institucije s više od 50 % javnog vlasništva ili kontrole, od 26. februara 2022. godine, ili bilo koje druge kreditne institucije koja ima znatnu ulogu u podržavanju aktivnosti Ruske Federacije i njene vlade i Centralne banke, s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji;

- pravnog lica, subjekta i tijela s poslovnim sjedištem van Crne Gore u čijim vlasničkim pravima jedna od institucija iz alineje 1 ovog stava ima neposredno ili posredno više od 50 % udjela; ili

- pravnog lica, subjekta i tijela koji djeluju za račun ili prema uputstvima institucija i subjekata iz al. 1 i 2 ovog stava.

(3) Zabranjuje se, neposredna ili posredna, kupovina, prodaja, pružanje investicionih usluga ili pružanje pomoći pri izdavanju odnosno drugom poslovanju s prenosivim hartijama od vrijednosti i instrumentima tržišta novca s rokom dospjeća dužim od 30 dana, izdatim poslije 12. septembra 2014. godine do 12. aprila 2022. godine ili svim prenosivim hartijama od vrijednosti i instrumentima tržišta novca koje su poslije 12. aprila 2022. godine izdate od strane:

- pravnog lica, subjekta i tijela s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji, koji se pretežno bave i imaju velike aktivnosti u projektovanju, proizvodnji, prodaji ili izvozu vojne opreme ili usluga, osim pravnih lica, subjekata ili tijela koji su aktivni u sektoru svemira i sektoru nuklearne energije;

- pravnog lica, subjekta i tijela s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji koji su pod javnom kontrolom ili sa više od 50 % javnog vlasništva i čija se ukupna imovina procjenjuje na više od 1 milijardu RUB i koji najmanje 50% procijenjenih prihoda ostvaruju od prodaje ili prevoza sirove nafte ili naftnih derivata;

- pravnog lica, subjekta i tijela s poslovnim sjedištem van Crne Gore u čijim vlasničkim pravima subjekt iz al. 1 i 2 ovog stava, neposredno ili posredno, ima više od 50 % udjela; ili

- pravnog lica, subjekta i tijela koji djeluju za račun ili prema uputstvima subjekta iz al. 1, 2 i 3 ovog stava.

(4) Zabranjuje se, neposredna ili posredna, kupovina, prodaja, pružanje investicionih usluga ili pružanje pomoći pri izdavanju odnosno drugom poslovanju s prenosivim hartijama od vrijednosti i instrumentima tržišta novca, izdatim poslije 12. aprila 2022. godine od strane:

- pravnog lica, subjekta i tijela s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji koji su pod javnom kontrolom ili sa više od 50% javnog vlasništva i u kojima Ruska Federacija, njena vlada ili Centralna banka Ruske Federacije imaju pravo učešća u dobiti ili sa kojima Ruska Federacija, njena vlada ili Centralna banka Ruske Federacije imaju druge ekonomske odnose;

- pravnog lica, subjekta i tijela s poslovnim sjedištem van Crne Gore i Evropske unije u čijim vlasničkim pravima subjekat iz alineje 1 ovog stava ima, neposredno ili posredno, više od 50% udjela; ili

- pravnog lica, subjekta i tijela koji djeluju za račun ili prema uputstvima subjekta iz al. 1 i 2 ovog stava.

(5) Zabranjuje se navođenje i pružanje usluga od 12. aprila 2022. godine i trgovanje od 29. januara 2023. godine na mjestima za trgovinu koja su registrovana ili priznata u Crnoj Gori i Evropskoj uniji za prenosive hartije od vrijednosti bilo kojeg pravnog lica, subjekta i tijela sa poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji i s više od 50% javnog vlasništva.

(6) Zabranjuje se, neposredno ili posredno, davanje ili učestvovanje u bilo kakvom aranžmanu za davanje:

- novih zajmova ili kredita s rokom dospjeća dužim od 30 dana bilo kom pravnom licu, subjektu ili tijelu iz st. 1 ili 3 ovog člana poslije 12. septembra 2014. godine do 26. februara 2022. godine; ili
- novih zajmova ili kredita bilo kojem pravnom licu, subjektu ili tijelu iz st. 1 do 4 ovog člana nakon 26. februara 2022. godine.

(7) Zabrana iz stava 6 ovog člana ne primjenjuje se na:

- zajmove ili kredite s posebnim i dokumentovanim ciljem finansiranja uvoza ili izvoza robe i nefinansijskih usluga koje nisu obuhvaćene zabranom, između Evropske unije ili Crne Gore i trećih država, uključujući izdatke za robu i usluge iz neke druge države potrebne za izvršenje ugovora o izvozu ili uvozu, pod uslovom da je nadležni organ iz člana 55 ove odluke obaviješten u roku od tri mjeseca od datuma zajma ili kredita; ili

- zajmove s posebnim i dokumentovanim ciljem hitnog finansiranja radi ispunjenja kriterijuma solventnosti i likvidnosti za pravna lica sa poslovnim sjedištem u Crnoj Gori ili Evropskoj uniji u čijim vlasničkim pravima neke od institucija iz stava 1 alineja 1 ovog člana imaju više od 50 % udjela, pod uslovom da je nadležni organ iz člana 55 ove odluke obaviješten u roku od tri mjeseca od datuma zajma ili kredita.

(8) Zabrana iz stava 6 ovog člana ne primjenjuje se na povlačenje u ratama ili isplate sprovedene na osnovu ugovora zaključenog prije 26. februara 2022. godine ako su ispunjeni sljedeći uslovi da:

- su svi uslovi takvih povlačenja ili isplate dogovoreni prije 26. februara 2022. godine i nisu izmijenjeni na taj dan ili poslije;
- je prije 26. februara 2022. godine ugovorom bio utvrđen datum dospjeća za potpunu otplatu svih sredstava stavljenih na raspolaganje i za otkazivanje svih preuzetih obaveza, prava i obaveza na osnovu tog ugovora;
- tim ugovorom, u trenutku zaključivanja, nijesu se kršile zabrane utvrđene ovom odlukom, koje su tada bile na snazi; i
- je nadležni organ iz člana 55 ove odluke obaviješten u roku od tri mjeseca od datuma povlačenja u ratama ili isplate.

(9) Uslovi povlačenja u ratama i isplate iz stava 8 alineje 1 ovog člana uključuju odredbe o roku otplate za svako povlačenje u ratama ili isplatu, primjenjivu kamatnu stopu ili metodu proračuna kamatne stope i najviši mogući iznos.

(10) Institucije iz stava 1 alineja 1 ovog člana navedene su u Prilogu 1, koji je sastavni dio ove odluke.

(11) Pravna lica, subjekti i tijela, iz stava 3 alineja 1 ovog člana navedeni su u Prilogu 2, koji je sastavni dio ove odluke.

(12) Pravna lica, subjekti i tijela, iz stava 3 alineja 2 ovog člana navedeni su u Prilogu 3, koji je sastavni dio ove odluke.

(13) Institucije iz stava 2 alineja 1 ovog člana navedene su u Prilogu 4, koji je sastavni dio ove odluke.

(14) Pravna lica, subjekti i tijela iz stava 4 alineja 1 ovog člana navedeni su u Prilogu 5, koji je sastavni dio ove odluke.

### Član 3

(1) Zabranjuje se, neposredna ili posredna, kupovina ili prodaja, neposredno ili posredno pružanje investicionih usluga za izdavanje ili pomoć pri izdavanju, ili bilo kakvo drugo postupanje s prenosivim hartijama od vrijednosti i instrumentima tržišta novca koji su izdati poslije 9. marta 2022. godine od strane:

- Ruske Federacije i njene vlade;
- Centralne banke Ruske Federacije; ili
- pravnog lica, subjekta i tijela koji radi za račun Centralne banke Ruske Federacije ili prema njenim uputstvima.

(2) Zabranjuje se, neposredno ili posredno, davanje ili učestvovanje u bilo kakvom aranžmanu za davanje, bilo kojih novih zajmova ili kredita bilo kojem pravnom licu, subjektu i tijelu iz stava 1 ovog člana, poslije 23. februara 2022. godine.

(3) Zabrana iz stava 2 ovog člana se ne primjenjuje na zajmove ili kredite sa posebnim ili dokumentovanim ciljem finansiranja za uvoz ili izvoz robe i nefinansijskih usluga koji nijesu zabranjeni između Crne Gore ili Evropske unije i bilo koje druge države, uključujući izdatke za robu i usluge iz bilo koje druge države koji su potrebni za izvršenje ugovora o izvozu ili uvozu.

(4) Zabrana iz stava 2 ovog člana se ne primjenjuje na povlačenje u ratama ili isplate sprovedene na osnovu ugovora zaključenog prije 23. februara 2022. godine, ako:

- su svi uslovi takvog povlačenja u ratama ili takvih isplata dogovoren prije 23. februara 2022. godine i nijesu izmijenjeni na taj dan ili poslije njega; i
- je dan dospjelosti za potpunu otplatu svih sredstava stavljenih na raspolaganje i za otkazivanje svih preuzetih obaveza, prava i obaveza na osnovu ugovora bio utvrđen prije 23. februara 2022. godine; i
- je nadležni organ iz člana 55 ove odluke obaviješten u roku od tri mjeseca od datuma povlačenja ili isplata.

(5) Izuzetno od stava 4 ovog člana, zabrana iz stava 2 ovog člana se ne primjenjuje na transakcije povezane s upravljanjem bilansima u vezi s imovinom i rezervama Centralne banke Ruske Federacije, odnosno u vezi s imovinom i rezervama, uključujući transakcije sa bilo kojim pravnim licem, subjektom ili tijelom koji djeluju u ime Centralne banke Ruske Federacije ili prema njenim uputstvima, kao što je Ruski državni investicioni fond, obavljene 28. februara 2022. godine ili poslije tog datuma.

(6) Uslovi povlačenja u ratama i isplata iz stava 4 alineja 1 ovog člana uključuju odredbe o roku otplate za svako povlačenje u ratama ili isplatu, primjenjivu kamatnu stopu ili metodu obračuna kamatne stope i najviši mogući iznos.

(7) Zabranjene su transakcije povezane s upravljanjem rezervama i imovinom Centralne banke Ruske Federacije, uključujući transakcije s bilo kojima pravnim licem, subjektom ili tijelom koji djeluju u ime Centralne banke Ruske Federacije ili prema njenim uputstvima.

(8) Izuzetno od stava 7 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti transakciju pod uslovom da je to neophodno za osiguravanje finansijske stabilnosti Crne Gore.

(9) Od 15. februara 2024. godine, i sve dok traju restriktivne mjere utvrđene stavom 4 ovog člana, Centralno depozitarno društvo u smislu Uredbe (EU) br. 909/2014 koje drži imovinu i rezerve iz stava 4 ovog člana čija je ukupna vrijednost veća od 1,000,000, 00 EUR (million eura) primjenjuje sljedeća pravila u pogledu bilansa koji se akumuliraju isključivo zbog restriktivnih mjera:

- ti bilansi obračunavaju se odvojeno;
- prihodi nastali od bilansa iz alineje 1 ovog stava ili čija je vrijednost proizišla iz tih gotovinskih salda od 15. februara 2024. godine evidentiraju se odvojeno u finansijskim računima Centralnog depozitarnog društva.

#### **Član 4**

(1) Zabranjeno je, direktno ili indirektno, učestvovanje u bilo kojoj transakciji sa:

- pravnim licem, subjektom ili tijelom s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji, koji su pod javnom kontrolom ili u kojima Ruska Federacija ima više od 50 % vlasništva ili u kojima Ruska Federacija, njena vlada ili Centralna banka Ruske Federacije imaju pravo učestvovati u dobiti ili s kojima Ruska Federacija, njena vlada ili centralna banka Ruske Federacije imaju druge značajne ekonomske odnose;

- pravnim licem, subjektom ili tijelom sa poslovnim sjedištem van Crne Gore ili Evropske unije, u čijim vlasničkim pravima pravno lice, subjekt ili tijelo iz alineje 1 ovog stava imaju, direktno ili indirektno, više od 50 % udjela; ili

- pravnim licem, subjektom ili tijelom koji djeluju za račun subjekta iz al. 1 ili 2 ovog stava ili prema njegovim uputstvima.

(2) Zabranjeno je vršenje bilo koje dužnosti u rukovodećim organima bilo kojeg pravnog lica, subjekta ili tijela iz stava 1 ovog člana od 22. oktobra 2022. godine.

(3) Zabranjuje se vršenje bilo koje dužnosti u rukovodećim organima od 16. januara 2023. godine:

- pravnog lica, subjekta ili tijela s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji koji su pod javnom kontrolom ili su više od 50 % u javnom vlasništvu ili u kojima Ruska Federacija, njena vlada ili Centralna banka Ruske Federacije imaju pravo učestvovati u dobiti ili s kojima Ruska Federacija, njena vlada ili Centralna banka Ruske Federacije imaju druge značajne ekonomske odnose;

- pravnog lica, subjekta ili tijela s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji u čijim vlasničkim pravima pravno lice, subjekt ili tijelo iz alineje 1 ovog stava, direktno ili indirektno, imaju više od 50 % udjela; ili

- pravnog lica, subjekta ili tijela s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji koji djeluju za račun ili prema uputstvima pravnog lica, subjekta ili tijela iz al. 1 ili 2 ovog stava.

(4) Zabrana iz stava 3 ovog člana ne primjenjuje na pravna lica, subjekte ili tijela iz stava 1 ovog člana, na koje se primjenjuje stav 2 ovog člana.

(5) Izuzetno od stava 3 ovog člana, nadležna organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti vršenje dužnosti u rukovodećem organu pravnog lica, subjekta ili tijela iz stava 3 ovog člana, nakon što utvrde da su pravno lice, subjekt ili tijelo:

- osnovali zajednički poduhvat ili sličan pravni aranžman koji uključuje pravno lice, subjekt ili tijelo iz stava 3 ovog člana i koji je sklopilo pravno lice, subjekt ili tijelo koji su osnovani ili registrovani u skladu s važećim propisima Crne Gore ili države članice Evropske unije prije 17. decembra 2022. godine; ili

- imali poslovno sjedište u Ruskoj Federaciji prije 17. decembra 2022. godine i koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravnog lica, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrovani u skladu s važećim propisima Crne Gore ili države članice Evropske unije.

(6) Izuzetno od stava 3 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke, mogu odobriti vršenje dužnosti u rukovodećim organima pravnog lica, subjekta ili tijela iz stava 3 ovog člana

nakon što utvrde da je vršenje takve dužnosti potrebno za osiguravanje ključnog snabdijevanja energijom.

(7) Izuzetno od stava 3 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti vršenje dužnosti u rukovodećim organima pravnog lica, subjekta ili tijela iz stava 3 ovog člana, nakon što utvrde da su pravno lice, subjekt ili tijelo uključeni u tranzit kroz Rusku Federaciju nafte porijeklom iz treće zemlje i da je vršenje takve dužnosti namijenjeno za postupke koji nisu zabranjeni na osnovu čl. 40 i 41 ove odluke.

(8) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na primanje plaćanja od pravnih lica, subjekata ili tijela iz stava 1 alineja 1 ovog člana koja dospijevaju na osnovu ugovora izvršenih prije 15. maja 2022. godine.

(9) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na primanje plaćanja od pravnih lica, subjekata ili tijela iz stava 1 alineja 2 ovog člana koja dospijevaju na osnovu ugovora izvršenih prije 8. januara 2023. godine.

(10) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na primanje plaćanja od pravnih lica, subjekata ili tijela iz stava 1 alineja 3 ovog člana koja dospijevaju na osnovu ugovora izvršenih prije 18. marta 2023. godine.

(11) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na:

- transakcije koje su neophodne za direktnu ili indirektnu kupovinu, uvoz ili prevoz prirodnog gasa, titanijuma, aluminija, bakra, nikla, paladijuma i rude gvožđa iz Ruske Federacije ili kroz Rusku Federaciju u Evropsku uniju, zemlju članicu Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarsku Konfederaciju ili zapadni Balkan;

- transakcije koje su neophodne za direktnu ili indirektnu kupovinu, uvoz ili prevoz nafte, uključujući rafinisane naftne derivate, iz Ruske Federacije ili kroz Rusku Federaciju, osim ako je to zabranjeno na osnovu čl. 40 ili 41 ove odluke;

- transakcije povezane s energetskim projektima izvan Ruske Federacije u kojima je pravno lice, subjekt ili tijelo iz stava 1 ovog člana manjinski dioničar;

- transakcije, uključujući prodaju, koje su neophodne za likvidaciju, do 31. decembra 2024. godine, zajedničkog poduhvata ili sličnog pravnog aranžmana zaključenog prije 16. marta 2022. godine, koji uključuje pravno lice, subjekt ili tijelo iz stava 1 ovog člana;

- transakcije povezane s pružanjem elektronskih komunikacionih usluga, usluga centara podataka i pružanjem usluga i opreme potrebne za njihov rad, održavanje, bezbjednost, uključujući pružanje usluga firewall-a i pozivnog centra, pravnom licu, subjektu ili tijelu iz stava 1 ovog člana;

- transakcije koje su neophodne za kupovinu, uvoz ili prevoz farmaceutskih, medicinskih, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uključujući pšenicu i đubriva, čiji su uvoz, kupovina i prevoz dopušteni na osnovu ove odluke;

- transakcije koje su neophodne za obezbjeđivanje pristupa sudskim, upravnim ili arbitražnim postupcima u Crnoj Gori ili državi članici Evropske unije, kao i za priznavanje ili izvršenje presude ili arbitražnih odluka donesenih u Crnoj Gori ili državi članici Evropske unije i ako su takve transakcije u skladu s ciljevima ove odluke i Odluke Savjeta 2014/145/ZVBP.

(12) Izuzetno od stava 1 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke pod uslovima koje smatraju primjerenima, mogu odobriti transakcije koje su neophodne za dezinvestiranje i povlačenje do 31. decembra 2024. godine subjekata iz stava 1 ovog člana ili njihovih društava kćeri u Crnoj Gori ili Evropskoj uniji iz pravnog lica, subjekta ili tijela s poslovnim sjedištem u Crnoj Gori ili Evropskoj uniji.

(13) Pravna lica, subjekti i tijela iz stava 1 ovog člana navedeni su u Prilogu 6, koji je sastavni dio ove odluke.

## **Član 5**

(1) Ako su nadležni organi iz člana 55 ove odluke, ovlastili ruski pomorski registar brodova (Russian Maritime Register of Shipping) za potpuno ili djelimično obavljanje pregleda i nadzora povezanih sa statutarnim uvjerenjima i, prema potrebi, za izdavanje ili obnavljanje odgovarajućih potvrda ta ovlašćenja se povlače.

(2) U toku perioda iz stava 1 ovog člana, do povlačenja odobrenja nadležni organi iz člana 55 ove odluke, neće dopustiti niti odobriti delegiranje ruskom pomorskom registru brodova obavljanje bilo kojeg od zadatka koji su, u skladu sa nacionalnim propisima o pomorskoj sigurnosti, rezervisane za organizacije koje priznaje Crna Gora, uključujući obavljanje pregleda i nadzora povezanih sa statutarnim uvjerenjima i izdavanje, ovjeru ili obnavljanje povezanih uvjerenja.

(3) Statutarna uvjerenja koja je u ime Crne Gore izdao ruski pomorski registar brodova prije 7. oktobra 2022. godine, Crna Gora, koja djeluje kao država zastave, povlači i ukida prije 8. aprila 2023. godine.

(4) Ako je nadležni organ iz člana 55 ove odluke, ruskom pomorskom registru brodova delegirao bilo kakve dužnosti povezane s pregledima, naročito za sprovođenje tehničkih pregleda za provjeru usklađenosti plovnog ili plutajućeg objekta sa propisanim tehničkim pravilima, ta odobrenja se povlače prije 6. novembra 2022. godine.

(5) Ako je nadležni organ iz člana 55 ove odluke, ruskom pomorskom registru brodova delegirao bilo kakve dužnosti povezane sa bezbjednosnom zaštitom, posebno u vezi s izdavanjem ili obnavljanjem međunarodne potvrde o sigurnosnoj zaštiti broda i svim povezanim provjerama, ta odobrenja se povlače prije 5. januara 2023. godine.

(6) Međunarodne potvrde o sigurnosnoj zaštiti broda koje je u ime Crne Gore izdao ruski pomorski registar brodova prije 7. oktobra 2022. godine, treba da se odlukom državnog organa povuku i ukinu prije 8. aprila 2023. godine.

## **Član 6**

(1) Zabranjuje se primanje svih depozita od ruskih državljana ili fizičkih lica sa boravkom u Ruskoj Federaciji ili od pravnih lica, subjekata ili tijela s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji ili od pravnih lica, subjekata ili tijela s poslovnim sjedištem van Crne Gore ili Evropske unije u čijim vlasničkim pravima državljeni Ruske Federacije ili fizička lica sa boravkom u Ruskoj Federaciji neposredno ili posredno imaju više od 50 % udjela, ako ukupna vrijednost depozita tog fizičkog ili pravnog lica, subjekta i tijela po kreditnoj instituciji iznosi više od 100,000 EUR (sto hiljada eura).

(2) Zabranjuje se pružanje usluga čuvanja, vođenja računa ili skladištenja u vezi sa kriptoimovinom državljanima Ruske Federacije ili fizičkim licima sa boravkom u Ruskoj Federaciji ili pravnim licima, subjektima ili tijelima s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji.

(3) Zabranjuje se, od 18. januara 2024. godine, dopuštanje ruskim državljanima ili fizičkim licima s boravkom u Ruskoj Federaciji da, direktno ili indirektno budu vlasnici ili kontrolišu ili da vrše bilo koju dužnost u rukovodećim organima pravnog lica, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrovani u skladu s važećim propisima Crne Gore ili države članice Evropske unije i pružaju usluge iz stava 2 ovog člana.

(4) Zabrane iz st. 1, 2 i 3 ovog člana ne primjenjuju se na državljane Crne Gore, državljane država članica Evropske unije, države članice Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarske Konfederacije, kao i na fizička lica koja imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka u Crnoj Gori, državi članici Evropske unije, državi članici Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarskoj Konfederaciji.

(5) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana nadležni organi iz člana 55 ove odluke, mogu odobriti prihvatanje depozita ili pružanje usluga čuvanja, vođenja računa ili skladištenja, pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde da je prihvatanje takvog depozita ili pružanje usluga čuvanja novca, vođenja računa ili skladištenja:

- potrebno za zadovoljenje osnovnih potreba fizičkih lica, pravnih lica, subjekata ili tijela iz stava 1 ovog člana i izdržavanih članova porodice fizičkih lica, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu, hipoteku, ljekove i zdravstvenu zaštitu, poreze, premije osiguranja i komunalne naknade;

- namijenjeno isključivo za plaćanje opravdanih honorara ili za nadoknadu nastalih troškova povezanih sa pružanjem pravnih usluga;

- namijenjeno isključivo za plaćanje poreza ili naknada za usluge redovnog čuvanja ili održavanja zamrznutih finansijskih sredstava ili imovine;

- potrebno za vanredne troškove, pod uslovom da je fizičko lice, pravno lice, subjekat ili tijelo iz stava 1 ovog člana, najkasnije dvije sedmice prije izdavanja odobrenja, obavijestio druge nadležne organe o razlozima zbog kojih smatra da bi određeno odobrenje trebalo da se izda;

- potrebno za službene potrebe diplomatske misije, konzularne kancelarije, međunarodne organizacije; ili

- potrebno za odobrenu prekograničnu trgovinu robom i uslugama između Crne Gore i Ruske Federacije.

(6) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke, mogu odobriti prihvatanje depozita ili pružanje usluge depozita, vođenja računa ili čuvanja novca, pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde da je prihvatanje takvog depozita ili pružanje takve usluge depozita, vođenja računa ili skladištenja potrebno za:

- humanitarne potrebe, kao što je pružanje i olakšavanje pružanja pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu, transfer humanitarnih radnika i s tim povezanu pomoć, kao i za evakuacije; ili

- aktivnosti civilnog društva kojima se neposredno promovišu demokratija, ljudska prava ili vladavina prava u Ruskoj Federaciji.

## Član 7

(1) Zabranjuje se Centralnom depozitarnom društvu pružanje bilo kakvih usluga o unapređenju poravnjanja hartija od vrijednosti u Crnoj Gori, za prenosive hartije od vrijednosti izdate poslije 12. aprila 2022. godine svim državljanima Ruske Federacije ili fizičkim licima sa boravkom u Ruskoj Federaciji ili svim pravnim licima, subjektima ili tijelima s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji.

(2) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na državljane Crne Gore, država članica Evropske unije, država članica Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarske Konfederacije i fizička lica koja u nekoj državi članici Evropske unije, državi članici Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarskoj Konfederaciji ili u Crnoj Gori imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

## Član 8

(1) Zabranjuje se prodaja prenosivih hartija od vrijednosti denominiranih u bilo kojoj službenoj valuti države članice Evropske unije izdatih poslije 12. aprila 2022. godine ili denominiranih u bilo kojoj drugoj valuti, a izdatih poslije 6. avgusta 2023. godine ili jedinica u subjektima za zajednička ulaganja kojima se stvara izloženost prema takvim hartijama od vrijednosti, svim državljanima Ruske Federacije ili fizičkim licima s boravkom u Ruskoj

Federaciji ili svim pravnim licima, subjektima ili tijelima sa poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji.

(2) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na državljane Crne Gore, država članica Evropske unije, država članica Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarske Konfederacije i fizička lica koja u državi članici Evropske unije, državi članici Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarskoj Konfederaciji ili u Crnoj Gori imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

### **Član 9**

(1) Zabranjuje se pružanje specijalizovanih usluga finansijske komunikacije koje se koriste za razmjenu finansijskih podataka sa pravnim licima, subjektima ili tijelima sa poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji ili pravnim licima, subjektima ili tijelima sa poslovnim sjedištem van Crne Gore u čijim vlasničkim pravima državljanji Ruske Federacije ili fizička lica sa prebivalištem u Ruskoj Federaciji, direktno ili indirektno, imaju više od 50 % udjela.

(2) Pravna lica, subjekti i tijela iz stava 1 ovog člana navedeni su u Prilogu 7, koji je sastavni dio ove odluke.

### **Član 10**

(1) Zabranjuje se prodaja, isporuka, prenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima Ruskoj Federaciji ili bilo kom fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji, uključujući Vladu Ruske Federacije, Centralnu banku Ruske Federacije ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(2) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na prodaju, isporuku, prenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima ako su prodaja, isporuka, prenos ili izvoz potrebni za:

- ličnu upotrebu fizičkih lica koja putuju u Rusku Federaciju ili članova njihove porodice koji sa njima putuju; ili
- službene potrebe diplomatske misije ili konzularnog predstavništva ili međunarodne organizacije u Ruskoj Federaciji koje uživaju imunitet u skladu sa međunarodnim pravom.

### **Član 11**

(1) Zabranjuje se pružanje usluga povezanih sa kreditnim rejtingom svim državljanima Ruske Federacije ili fizičkim licima sa boravkom u Ruskoj Federaciji ili svim pravnim licima, subjektima ili tijelima s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji, kao i svim fizičkim licima i subjektima povezanim s njima .

(2) Zabranjuje se, od 15. aprila 2022. godine, pružanje pristupa svim uslugama pretplate u vezi s aktivnostima vezanim za kreditni rejting svim državljanima Ruske Federacije ili fizičkim licima sa boravkom u Ruskoj Federaciji ili svim pravnim licima, subjektima ili tijelima s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji.

(3) Zabrana iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuje se na državljane Crne Gore, državljane država Evropske unije ili fizička lica koja imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka u Crnoj Gori ili državi članici Evropske unije.

### **Član 12**

(1) Zabranjuje se zaključivanje ugovora o javnoj nabavci ili ugovora o koncesiji ili nastavak izvršavanja takvog ugovora:

- državljanima Ruske Federacije, fizičkim licima s boravkom u Ruskoj Federaciji ili pravnim licima, subjektima ili tijelima s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji;

- pravnim licima, subjektima i tijelima u čijim vlasničkim pravima subjekti iz alineje 1 ovog stava, imaju direktno ili indirektno više od 50 % udjela; ili

- fizičkim ili pravnim licima, subjektima ili tijelima koji djeluju za račun ili prema nalozima subjekta iz al. 1 i 2 ovog stava, uključujući podugovarače, dobavljače ili subjekte na čije se kapacitete oslanja, ako oni čine više od 10 % vrijednosti ugovora.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti zaključivanje i izvršenje ugovora namijenjenih za:

- rad, održavanje, razgradnju i odlaganje radioaktivnog otpada, snabdijevanje gorivom i ponovnu obradu i sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta i nastavak projektovanja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja (npr. projekat Paks II), kao i snabdijevanje prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u životnoj sredini, kao i civilnu nuklearnu saradnju, posebno u oblasti istraživanja i razvoja;

- međuvladinu saradnju u svemirskim programima;

- neophodne robe ili usluge koje mogu pružiti samo lica iz stava 1 ovog člana;

- rad diplomatskih i konzularnih predstavnici Crne Gore u Ruskoj Federaciji, uključujući delegacije, ambasade i misije, ili međunarodnih organizacija u Ruskoj Federaciji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom;

- kupovinu, uvoz ili prevoz prirodnog gasa i nafte, uključujući rafinisane naftne derive, kao i titanijuma, aluminijuma, bakra, nikla, paladijuma i rude gvožđa, iz Ruske Federacije ili preko teritorije Ruske Federacije u Crnu Goru ili Evropsku uniju, osim ako je to zabranjeno na osnovu čl. 40 ili 41.

### Član 13

(1) Zabranjuje se pružanje, direktne ili indirektne, podrške, uključujući finansiranje i finansijsku pomoć ili bilo koju drugu korist u smislu Regulative (EU) br. 2018/1046, bilo kojem pravnom licu, subjektu i tijelu s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji, koji je više od 50 % u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom.

(2) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na:

- vanredne situacije u oblasti javnog zdravlja, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno uticati na zdravlje i bezbjednost ljudi, zaštitu životne sredine, kao odgovor na prirodne katastrofe kao i humanitarne potrebe;

- fitosanitarne i veterinarske programe;

-međuvladinu saradnju u svemirskim programima i u okviru Međunarodnog sporazuma o termonuklearnom eksperimentalnom reaktoru;

- rad, održavanje, razgradnju i odlaganje radioaktivnog otpada, nabavku goriva i ponovnu obradu kao i bezbjednost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastav projektovanja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja (npr. projekat Paks II) kao i snabdijevanje prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u životnoj sredini, kao i civilnu nuklearnu saradnju, posebno u oblasti istraživanja i razvoja;

- razmjene između fizičkih lica u oblasti mobilnosti i međuljudskih kontakata;

- programe u području klimatskih promjena i životne sredine, uz izuzetak podrške u kontekstu istraživanja i inovacija;

- rad diplomatskih i konzularnih predstavnici Crne Gore u Ruskoj Federaciji, uključujući delegacije, ambasade i misije, ili međunarodnih organizacija u Ruskoj Federaciji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom.

## **Član 14**

(1) Zabranjuje se registrovanje fonda, obezbjeđivanje sjedišta ili poslovne adrese fonda, kao i pružanje usluge upravljanja fondom ili učestvovanje u pravnom aranžmanu u kojem su osnivači fonda ili korisnik:

- državljeni Ruske Federacije ili fizička lica sa boravkom u Ruskoj Federaciji;
- pravna lica, subjekti ili tijela sa sjedištem u Ruskoj Federaciji;
- pravna lica, subjekti ili tijela u čijim vlasničkim udjelima fizička lica, pravna lica, subjekti ili tijela iz al. 1 i 2 ovog stava imaju, direktno ili indirektno, više od 50 % udjela;
- pravna lica, subjekti ili tijela pod kontrolom fizičkog ili pravnog lica, subjekta i tijela iz al. 1, 2 i 3 ovog stava;
- fizička lica, pravna lica, subjekti ili tijela koji djeluju za račun ili prema nalogima fizičkog lica ili pravnog lica, subjekta i tijela iz al. 1 do 4 ovog stava.

(2) Zabranjuje se, od 5. jula 2022. godine, fizičkim licima da obavljaju funkciju ili postavljaju drugo lice da obavlja funkciju beneficijara, nominalnog akcionara, direktora, sekretara ili sličnu funkciju, za fond ili slični pravni aranžman iz stava 1 ovog člana.

(3) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na djelovanja koja su neophodna za izvršenje, do 5. jula 2022. godine, ugovora koji nijesu u skladu s ovim članom, zaključenih prije 9. aprila 2022. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora.

(4) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuje se kad je osnivač ili korisnik fonda državljanin Crne Gore, Evropske unije, države članice Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarske Konfederacije ili fizičko lice koje ima dozvolu za privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori, državi članici Evropske unije, državi članici Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarskoj Konfederaciji.

(5) Izuzetno od stava 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke, mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti da se usluge iz stava 2 ovog člana nastave poslije 5. jula 2022. godine pod uslovom da pružaoci usluga, direktno ili indirektno, ne prihvataju finansijska sredstva ili ekonomske resurse od lica i subjekata iz stava 1 ovog člana ili da tim licima ne stavljuju finansijska sredstva i ekonomske resurse na raspolaganje, kao i da im ne omogućavaju ostvarivanje koristi od imovine koja se nalazi u fondu.

(6) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti pružanje usluga iz st. 1 i 2 ovog člana, ako utvrde da je to potrebno za:

- humanitarne potrebe, pružanje ili olakšavanje pružanja pomoći, obezbjeđivanje medicinske opreme i hrane ili transfer humanitarnih radnika i s tim povezanu pomoć u slučaju evakuacije;
- aktivnosti civilnog društva kojima se direktno promovišu demokratija, zaštita ljudskih prava ili vladavina prava u Ruskoj Federaciji;
- aktivnosti fondova čiji je cilj upravljanje penzionim fondovima, polisama osiguranja ili programima za vlasničke udjele zaposlenih ili aktivnosti humanitarnih organizacija, amaterskih sportskih klubova i fondova za maloljetnike ili ranjive kategorije odraslih lica.

## **Član 15**

(1) Zabranjuje se, direktno ili indirektno, pružanje računovodstvenih ili revizorskih usluga, uključujući zakonsku reviziju, knjigovodstvene usluge ili usluge poreskog savjetovanja ili usluga poslovnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem ili usluga odnosa s javnošću Vladi Ruske Federacije ili pravnim licima, subjektima ili tijelima s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji.

(2) Zabranjuje se direktno ili indirektno pružanje arhitektonskih i inženjerskih usluga, usluga pravnog savjetovanja i usluga savjetovanja u oblasti IT-a Vladi Ruske Federacije ili pravnim licima, subjektima ili tijelima s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji.

(3) Zabranjuje se, direktno ili indirektno, pružanje usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnjenja, usluga tehničkog ispitivanja i analize, kao i usluga oglašavanja Vladi Ruske Federacije ili pravnim licima, subjektima ili tijelima s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji.

(4) Zabranjuje se, direktna ili indirektna, prodaja, snabdijevanje, prenos, izvoz ili pružanje softvera za upravljanje preduzećima i softvera za industrijski dizajn i proizvodnju Vladi Ruske Federacije ili pravnim licima, subjektima ili tijelima s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji.

(5) Zabranjuje se pružanje:

- tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i uslugama iz st. 1 do 4 ovog člana, radi njihovog pružanja, direktno ili indirektno, Vladi Ruske Federacije ili pravnim licima, subjektima ili tijelima s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji;

- finansiranja ili finansijske pomoći u vezi s robom i uslugama iz st. 1 do 4 ovog člana, radi njihovog pružanja ili radi pružanja povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, direktno ili indirektno, Vladi Ruske Federacije ili pravnim licima, subjektima ili tijelima s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji.

(6) Zabrana iz stava 4 ovog člana ne primjenjuje se na prodaju, snabdijevanje, prenos, izvoz ili pružanje softvera koji su, do 20. marta 2024. godine, neophodni za dovršetak ugovora koji nisu u skladu s ovim članom, zaključenih prije 19. decembra 2023. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

(7) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na pružanje usluga koje su neophodne za ostvarivanje prava na odbranu u sudskom postupku i prava na djelotvoran pravni lijek.

(8) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na pružanje usluga koje su neophodne za obezbjeđivanje pristupa sudskim, upravnim ili arbitražnim postupcima u Crnoj Gori ili državi članici Evropske unije, ili za priznavanje ili izvršenje presude ili arbitražne odluke donesene u Crnoj Gori ili državi članici Evropske unije, pod uslovom da je takvo pružanje usluga u skladu s ciljevima ove odluke i Odluke Savjeta Evropske unije 2014/145/ZVBP.

(9) Zabrane iz st. 1 do 4 ovog člana ne primjenjuju se, do 20. juna 2024. godine, na pružanje usluga namijenjenih za isključivu upotrebu pravnih lica, subjekata ili tijela s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravnog lica, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrovani u skladu s važećim propisima Crne Gore ili države članice Evropske unije, države članice Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarske Konfederacije ili partnerske zemlje.

(10) Zabrane iz st. 2, 3 i 4 ovog člana ne primjenjuju se na prodaju, snabdijevanje, prenos, izvoz ili pružanje usluga potrebnih u vanrednim stanjima u području javnog zdravlja, hitnom sprečavanju ili ublažavanju događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno uticati na zdravlje ljudi i bezbjednost ili na životnu sredinu ili kao odgovor na prirodne katastrofe.

(11) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti pružanje usluga, nakon što utvrde da su te usluge potrebne za uspostavljanje, sertifikaciju ili evaluaciju firewall-a kojim se:

- oduzima kontrola fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu uvrštenom na listu u Prilogu Odluke Savjeta Evropske unije 2014/145/ZVBP nad imovinom pravnog lica, subjekta ili tijela koji nijesu uvršteni na listu, a koji su osnovani ili registrovani u skladu s važećim propisima Crne

Gore ili države članice Evropske unije, a koji su u vlasništvu ili pod kontrolom navedenog fizičkog lica, pravnog lica, subjekta ili tijela; i

- osigurava da nikakva dodatna finansijska sredstva ili imovina ne idu u korist fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela uvrštenih na listu.

(12) Izuzetno od stava 4 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti pružanje usluga, pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde da su te usluge potrebne za doprinos ruskih državljanima međunarodnim projektima otvorenog koda.

(13) Izuzetno od st. 1 do 5 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti usluge, pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde da je to potrebno za:

- humanitarne potrebe, kao što je pružanje ili olakšavanje pružanja pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu, ili transfer humanitarnog osoblja i s time povezani pomoći u slučaju evakuacije;

- aktivnosti civilnog društva kojima se direktno promovišu demokratija, ljudska prava ili vladavina prava u Ruskoj Federaciji;

- rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Crne Gore u Ruskoj Federaciji, uključujući delegacije, ambasade i misije, ili međunarodnih organizacija u Ruskoj Federaciji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom;

- obezbjeđivanje ključnog snabdijevanja energijom unutar Crne Gore i Evropske unije i kupovinu, uvoz ili prevoz u Crnu Goru ili Evropsku uniju titanijuma, aluminijuma, bakra, nikla, paladijuma i rude gvožđa;

- obezbjeđivanje neprekidnog rada infrastrukture, hardvera i softvera koji su ključni za zdravlje i bezbjednost ljudi ili zaštitu životne sredine;

- osnivanje, rad, održavanje, snabdijevanje gorivom i ponovnu obradu kao i bezbjednost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastavak projektovanja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja (npr. projekat Paks II), snabdijevanje prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ili ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u životnoj sredini, kao i za civilnu nuklearnu saradnju, posebno u području istraživanja i razvoja;

- pružanje elektronskih komunikacionih usluga od strane telekomunikacionih operatera Crne Gore ili Evropske unije potrebnih za rad, održavanje i bezbjednost, uključujući sajber bezbjednost elektronskih komunikacionih usluga u Ruskoj Federaciji, Ukrajini, Crnoj Gori, Evropskoj uniji, između Ruske Federacije i Evropske unije, Ruske Federacije i Crne Gore, odnosno Ukrajine i Evropske unije, kao i za usluge informacionih centara u Crnoj Gori ili Evropskoj uniji;

- isključivu upotrebu pravnih lica, subjekata ili tijela s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravnog lica, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrovani u skladu s važećim propisima Crne Gore ili države članice Evropske unije, zemlje članice Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarske Konfederacije ili partnerske zemlje.

(14) Partnerske zemlje iz stava 9 ovog člana navedene su u Prilogu 8, koji je sastavni dio ove odluke.

## **Član 16**

Zabranjuje se državljanima Ruske Federacije i državljanima Ruske Federacije s boravkom u Crnoj Gori obavljanje bilo koje dužnosti u rukovodećim organima u sektoru kritične infrastrukture i kritičnih subjekata, od 27. marta 2023. godine.

## **Član 17**

(1) Zabranjuje se pružanje skladišnog kapaciteta u skladu sa članom 2 stav 1 tačka 28 Regulative (EZ) br. 715/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije u sistemu skladišta gasa i u skladu sa članom 2 tačka 9 Direktive (EZ) br. 73/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije, osim dijela terminala za tečni prirodni gas koji služi za skladištenje:

- državljaninu Ruske Federacije, fizičkom licu s boravkom u Ruskoj Federaciji ili pravnom licu, subjektu i tijelu sa poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji;
- pravnom licu, subjektu i tijelu u čijim vlasničkim pravima pravno lice, subjekat ili tijelo iz alineje 1 ovog stava, direktno ili indirektno, ima više od 50 % udjela; ili
- fizičkom ili pravnom licu, subjektu i tijelu koji djeluju za račun ili prema uputstvima pravnog lica, subjekta i tijela iz al. 1 i 2 ovog stava.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti pružanje skladišnog kapaciteta iz stava 1 ovog člana nakon što utvrde da je to potrebno za osiguravanje kritičnog snabdijevanja energijom u Crnoj Gori ili Evropskoj uniji.

## **Član 18**

(1) Pravna lica, subjekti i tijela s poslovnim sjedištem u Crnoj Gori u čijim vlasničkim pravima, direktno ili indirektno, s više od 40 % udjela učestvuju pravno lice, subjekt ili tijelo s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji, ruski državljanin ili fizičko lice sa boravkom u Ruskoj Federaciji, od 1. maja 2024. godine izvještavaju nadležne organe iz člana 55 ove odluke, u roku od dvije sedmice od kraja svakog kvartala, o svakom prenosu sredstava u iznosu većem od 100 000 EUR iz Crne Gore koji su izvršili tokom tog kvartala, direktno ili indirektno, u jednoj ili više operacija.

(2) Nezavisno od pravila koja se primjenjuju na izvještavanje, povjerljivost i čuvanje poslovne tajne, kreditne i finansijske institucije, od 1. jula 2024. godine, u roku od dvije sedmice, nakon svakih šest mjeseci, nadležnim organima iz člana 55 ove odluke, dostavljaju informacije o svim prenosima sredstava iz Crne Gore čiji kumulativni iznos za tih šest mjeseci prekoračuje 100 000 EUR i koje su te institucije, direktno ili indirektno, pokrenule za pravna lica, subjekte i tijela iz stava 1 ovog člana.

(3) Crna Gora ocjenjuje informacije primljene u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, kako bi utvrdila transakcije, subjekte i poslovne sektore koji upućuju na ozbiljan rizik od kršenja ili izbjegavanja ove odluke ili odluka Savjeta Evropske unije 2014/145/ZVBP, 2014/386/ZVBP, 2014/512/ZVBP, ili (ZVBP) 2022/266, odnosno regulativa Savjeta (EU) br. 269/2014, (EU) br. 833/2014, (EU) br. 692/2014 ili (EU) br. 2022/263, ili od upotrebe novčanih sredstava u svrhe koje nisu u skladu s navedenim aktima.

## **Član 19**

(1) Zabranjuje se, direktna ili indirektna, prodaja, nabavka, prenos ili izvoz oružja i povezanog materijala svih vrsta, uključujući oružje i municiju, vojna vozila i opremu, paravojnu opremu i njihove rezervne djelove, Ruskoj Federaciji od strane državljana Crne Gore ili sa teritorije Crne Gore ili korišćenjem plovila ili vazduhoplova pod zastavom Crne Gore, bez obzira na to da li potiču sa teritorije Crne Gore ili ne.

(2) Zabranjuje se:

- pružanje, direktno ili indirektno, tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga

povezanih sa vojnim aktivnostima i nabavkom, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom oružja i povezanog materijala svih vrsta, uključujući municiju, vojna vozila i opremu, paravojnu opremu i njihove rezervne djelove bilo kojem fizičkom ili pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- finansiranje ili pružanje finansijske pomoći povezane sa vojnim aktivnostima, uključujući davanje bespovratnih sredstava, zajmova i osiguranja izvoznih kredita ili jemstva, kao i osiguranja i reosiguranja za svaku prodaju, nabavku, prenos ili izvoz oružja i povezanog materijala ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom ili pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(3) Zabranjuje se uvoz, kupovina ili transport oružja i povezanog materijala svih vrsta, uključujući municiju, vojna vozila i opremu, paravojnu opremu i njihove rezervne djelove, iz Ruske Federacije od strane državljana Crne Gore, sa teritorije Crne Gore ili korišćenjem plovila ili vazduhoplova pod zastavom Crne Gore.

(4) Zabrana iz stava 3 ovog člana ne dovodi u pitanje izvršavanje ugovora zaključenih prije 1. avgusta 2014. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora, kao ni ustupanje rezervnih djelova i pružanje usluga potrebnih za održavanje i bezbjednost postojećih kapaciteta u Crnoj Gori i Evropskoj uniji.

(5) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na ustupanje rezervnih djelova i pružanje usluga potrebnih za održavanje, popravku i bezbjednost postojećih kapaciteta u Crnoj Gori i Evropskoj uniji.

(6) Zabrane iz st. 1 i 3 ovog člana ne primjenjuju se na:

- prodaju, nabavku, prenos, izvoz, uvoz, kupovinu ili prevoz hidrazina (CAS 302-01-2) koncentracije 70% ili veće;

- uvoz, kupovinu ili prevoz nesimetričnog dimetil-hidrazina (CAS 57-14-7);

- prodaju, nabavku, prenos, izvoz, uvoz, kupovinu ili prevoz monometil-hidrazina (CAS 60-34-4) za upotrebu lansera kojima upravljaju evropski pružaoци usluga lansiranja ili za potrebe lansiranja u sklopu Evropskih svemirskih programa ili za napajanje satelita gorivom od strane Evropskih proizvođača satelita. Količina svakog izvoza hidrazina izračunava se u skladu s lansiranjem odnosno lansiranjima ili satelitima za koje je izrađen i ne smije prelaziti ukupnu količinu od 800 kg za svako pojedinačno lansiranje satelita. Količina za svaki izvoz monometil-hidrazina izračunava se u skladu sa lansiranjem, odnosno lansiranjima ili satelitima za koje je izrađen.

(7) Zabrane iz st. 1 i 3 ovog člana ne primjenjuju se na prodaju, nabavku, prevoz, izvoz, uvoz i kupovinu hidrazina (CAS 302-01-2) u koncentraciji od 70 % ili većoj za ispitivanja modula i let modula za spuštanje ExoMars i let modula nosača ExoMars u okviru misije ExoMars 2020. godine na osnovu sljedećih uslova:

- količina hidrazina namijenjena za ispitivanja modula i let modula za spuštanje ExoMars u okviru misije ExoMars 2020, koja je izračunata u skladu sa potrebama svake faze te misije i koja ne prelazi ukupnu težinu od 5 000 kg za cijekupno trajanje misije;

- količina hidrazina namijenjena za let modula nosača ExoMars u okviru misije ExoMars 2020 i koja ne prelazi ukupnu težinu od 300 kg.

(8) Zabrana iz stava 2 ovog člana ne primjenjuju se na pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga i drugih usluga, kao i na finansiranje i pružanje finansijske pomoći povezane sa operacijama iz st. 6 i 7 ovog člana.

## Član 20

(1) Zabranjena je, direktna ili indirektna, prodaja, nabavka, prenos ili izvoz svih roba i tehnologije dvostrukе namjene navedenih u Nacionalnoj kontrolnoj listi o kontroli izvoza robe dvostrukе namjene bilo kojem fizičkom ili pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji od strane državlјana Crne Gore, sa teritorije Crne Gore ili korišćenjem plovila ili vazduhoplova pod zastavom Crne Gore, bez obzira da li potiču sa teritorije Crne Gore ili ne.

(2) Zabranjuje se tranzit preko teritorije Ruske Federacije robe i tehnologije s dvostrukom namjenom iz stava 1 ovog člana koja se izvozi iz Crne Gore.

(3) Zabranjuje se:

- direktno ili indirektno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih sa robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana, kao i u vezi sa pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- finansiranje ili pružanje finansijske pomoći povezane sa prodajom, nabavkom, prenosom ili izvozom robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- prodaja, licenciranje ili prenos, na neki drugi način, prava intelektualne svojine ili poslovnih tajni, kao i dodjela prava na pristup ili ponovnu upotrebu materijala ili informacija koji su zaštićeni pravima intelektualne svojine ili su poslovne tajne, a odnose se na robu i tehnologiju iz stava 1 ovog člana, kao i na pružanje, proizvodnju, održavanje i upotrebu te robe i tehnologije, direktno ili indirektno, fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(4) Ne dovodeći u pitanje uslove u pogledu odobrenja predviđenih Nacionalnom kontrolnom listom o kontroli izvoza robe dvostrukе namjene, zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na prodaju, nabavku, prenos i izvoz robe i tehnologije dvostrukе namjene i pružanje povezane tehničke i finansijske pomoći, za nevojnju upotrebu i za nevojnog krajnjeg korisnika, namijenjene za:

- humanitarne potrebe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno uticati na zdravlje i bezbjednost ljudi ili životnu sredinu ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

- medicinske ili farmaceutske potrebe;

- privremeni izvoz proizvoda za upotrebu u informativnim medijima;

- ažuriranje softvera;

- upotrebu uređaja za komunikaciju; ili

- ličnu upotrebu od strane fizičkih lica koja putuju u Rusku Federaciju ili članova njihove uže porodice koji sa njima putuju (lične predmete, predmete iz domaćinstva, vozila i profesionalne alate u vlasništvu tih lica, koji nijesu namijenjeni za prodaju).

(5) U slučaju iz stava 4 alineja 6 ovog člana, izvoznik u carinskoj deklaraciji navodi da se ti proizvodi izvoze na osnovu izuzeća iz stava 4 ovog člana i u roku od 30 dana od datuma prvog izvoza obavještava o prvom korišćenju tog izuzeća nadležni organ iz člana 55 ove odluke ili državu članicu Evropske unije u kojoj izvoznik ima prebivalište ili poslovno sjedište.

(6) Ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvola u skladu s propisima Nacionalne kontrolne liste o kontroli izvoza robe dvostrukе namjene, zabrana iz stava 2 ovog člana ne primjenjuje se na tranzit preko državne teritorije Ruske Federacije robe i tehnologije s dvostrukom namjenom koje su namijenjene za potrebe iz stava 4 ovog člana.

(7) Izuzetno od st. 1 i 3 ovog člana i ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji proizilaze iz Nacionalne kontrolne liste kojom se uređuje izvoz robe i tehnologije dvostrukе namjene, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti prodaju, nabavku ili izvoz robe i tehnologije dvostrukе namjene ili pružanje povezane tehničke ili finansijske pomoći za nevojnu upotrebu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da je ta roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili finansijska pomoć namijenjena za:

- saradnju Crne Gore, Evropske unije ili država članica Evropske unije sa Ruskom Federacijom isključivo u civilnim pitanjima;
- međuvladinu saradnju u svemirskim programima;
- rad, održavanje, preradu goriva i bezbjednost civilnih nuklearnih kapaciteta (npr. projekat Paks II), kao i za civilnu nuklearnu saradnju, naročito u područjima istraživanja i razvoja;
- pomorsku bezbjednost;
- civilne javno nedostupne telekomunikacione mreže, koje nijesu vlasništvo subjekta pod javnom kontrolom ili sa više od 50 % javnog vlasništva;
- upotrebu isključivo od strane subjekata koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravnog lica, subjekta i tijela koji su osnovani u skladu sa propisima Crne Gore, država članica Evropske unije ili partnerske zemlje;
- diplomatska predstavništva Crne Gore, Evropske unije, država članica Evropske unije i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, ambasade i misije;
- omogućavanje sajber i informacione bezbjednosti fizičkim i pravnim licima, subjektima i tijelima u Ruskoj Federaciji, uz izuzetak Vlade Ruske Federacije i preduzeća koja su pod, direktnom ili indirektnom, kontrolom Vlade Ruske Federacije.

(8) Izuzetno od stava 2 ovog člana i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u skladu sa pravilima i postupcima utvrđenim propisima kojima se uređuje izvoz robe dvostrukе namjene, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti, preko teritorije Ruske Federacije, tranzit robe i tehnologije s dvostrukom namjenom, nakon što utvrde da su takva roba ili tehnologija namijenjene za potrebe iz stava 7 al. 2, 3, 4 i 8 ovog člana.

(9) Izuzetno od st. 1 i 3 ovog člana, i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu odobrenja, u skladu sa Nacionalnom kontrolnom listom, kojima se uređuje izvoz robe i tehnologije dvostrukе namjene, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti prodaju, nabavku prenos ili izvoz robe i tehnologije dvostrukе namjene ili pružanje povezane tehničke ili finansijske pomoći za nevojnu upotrebu i za nevojnog krajnjeg korisnika nakon što utvrde da takva roba i tehnologija ili povezana tehnička ili finansijska pomoć proizilaze iz ugovora zaključenih prije 26. februara 2022. godine ili povezanih ugovora potrebnih za njihovo izvršavanje, pod uslovom da je odobrenje zatraženo prije 1. maja 2022. godine.

(10) Nadležni organi iz člana 55 ove odluke sva odobrenja čije se izdavanje zahtijeva, izdaju u skladu sa pravilima i postupcima utvrđenim propisima kojima se uređuje izvoz robe dvostrukе namjene.

(11) Prilikom odlučivanja o zahtjevima za izdavanje odobrenja u skladu sa st. 7 i 9 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odlukeneće izdati odobrenje ako postoje opravdani razlozi za sumnju da:

- bi krajnji korisnik mogao biti vojni krajnji korisnik, fizičko ili pravno lice, subjekat i tijelo ili bi roba mogla biti namijenjena za krajnju upotrebu u vojne svrhe, osim ako su prodaja, nabavka, prenos ili izvoz svih roba i tehnologija iz stava 1 ovog člana ili pružanje s tim povezane tehničke i finansijske pomoći dozvoljeni u skladu sa članom 23 stav 1 alineja 1 ove odluke;

- su prodaja, nabavka, prenos ili izvoz robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana ili pružanje povezane tehničke ili finansijske pomoći namijenjeni za vazduhoplovstvo ili svemirsku industriju, osim ako su prodaja, nabavka, prenos ili izvoz ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći dozvoljeni na osnovu izuzeća iz stava 7 alineja 2 ovog člana;

- su prodaja, nabavka, prenos ili izvoz robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći namijenjeni za energetski sektor, osim ako su takva prodaja, nabavka, prevoz ili izvoz ili s tim povezana tehnička ili finansijska pomoć dozvoljeni u skladu sa članom 24 st. 3 do 6 ove odluke.

(12) Nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu privremeno obustaviti, poništiti, oduzeti ili izmijeniti odobrenje koje su izdali u skladu sa st. 7 i 9 ovog člana ako je to potrebno za sprovođenje ove odluke.

(13) Fizička lica, pravna lica, subjekti i tijela iz stava 11 alineja 1 ovog člana navedeni su u Prilogu 9, koji je sastavni dio ove odluke.

## Član 21

(1) Zabranjuje se, direktna ili indirektna, prodaja, nabavka, prenos ili izvoz robe i tehnologije koje bi mogле doprinijeti ruskom vojnom ili tehnološkom napretku ili razvoju sektora odbrane i bezbjednosti, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(2) Zabranjuje se tranzit preko državne teritorije Ruske Federacije robe i tehnologije izvezenih iz Crne Gore koje bi mogle doprinijeti vojnom i tehnološkom napretku Ruske Federacije ili razvoju njenog sektora odbrane i bezbjednosti.

(3) Zabranjuje se:

- pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga i drugih usluga povezanih sa robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana, kao i pružanje, proizvodnja, održavanje i upotreba te robe i tehnologije, direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu ili tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- finansiranje ili pružanje finansijske pomoći povezane sa robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana za prodaju, nabavku, prenos ili izvoz te robe i tehnologije ili sa tim povezano pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- prodaja, licenciranje ili prenos na neki drugi način prava intelektualne svojine ili poslovnih tajni, kao i dodjela prava na pristup ili ponovnu upotrebu materijala ili informacija koji su zaštićeni pravima intelektualne svojine ili su poslovne tajne, a odnose se na robu i tehnologiju iz stava 1 ovog člana, kao i na pružanje, proizvodnju, održavanje i upotrebu te robe i tehnologije, direktno ili indirektno fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(4) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na prodaju, nabavku, prenos ili izvoz robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana i povezano pružanje tehničke ili finansijske pomoći za nevojnu upotrebu i za nevojnog krajnjeg korisnika namijenjene za:

- humanitarne potrebe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno uticati na zdravlje i bezbjednost ljudi ili životnu sredinu ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

- medicinske ili farmaceutske potrebe;
- privremeni izvoz robe za upotrebu u informativnim medijima;
- ažuriranje softvera;

- upotrebu komunikacionih uređaja; ili
- ličnu upotrebu od strane fizičkih lica koja putuju u Rusku Federaciju ili članova njihove uže porodice koji sa njima putuju (lične predmete, predmete za domaćinstvo, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih lica koji nijesu namijenjeni za prodaju).

(5) Izuzetno od stava 4 alineja 6 ovog člana, izvoznik u carinskoj deklaraciji navodi da se proizvodi izvoze na osnovu validnog izuzeća i u roku od 30 dana od datuma prvog izvoza obavještava o prvom korišćenju tog validnog izuzeća nadležni organ iz člana 55 ove odluke ili državu članicu Evropske unije u kojoj izvoznik ima prebivalište ili poslovno sjedište.

(6) Zabrana iz stava 2 ovog člana ne primjenjuje se na tranzit preko teritorije Ruske Federacije robe i tehnologije koje bi mogле doprinijeti vojnom i tehnološkom napretku Ruske Federacije ili razvoju njenih sektora odbrane i bezbjednosti, kako su uvrštene na listu u Prilogu 7 Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014, namijenjene za potrebe u skladu sa stavom 4 al. 1 do 5 ovog člana.

(7) Izuzetno od st. 1 i 3 ovog člana nadležni organi, iz člana 55 ove odlukemogu odobriti prodaju, nabavku, prenos ili izvoz robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći za nevojnu upotrebu ili za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da su takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili finansijska pomoć namijenjeni za:

- saradnju između Crne Gore, Evropske unije ili država članica Evropske unije sa Ruskom Federacijom isključivo u civilnim pitanjima;
  - međuvladinu saradnju u svemirskim programima;
  - rad, održavanje, preradu goriva i bezbjednost civilnih nuklearnih kapaciteta(npr. projekat Paks II), kao i za civilnu nuklearnu saradnju, naročito u području istraživanja i razvoja;
  - pomorsku bezbjednost;
  - civilne telekomunikacione mreže, koje nijesu vlasništvo subjekta pod javnom kontrolom ili s više od 50 % javnog vlasništva;
  - upotrebu isključivo od strane subjekata u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravnog lica, subjekta i tijela koji su osnovani u skladu sa važećim propisima Crne Gore, države članice Evropske unije ili partnerske zemlje;
  - diplomatska predstavništva Crne Gore, Evropske unije, država članica Evropske unije ili partnerskih zemalja, uključujući delegacije, ambasade i misije;
  - omogućavanje sajber i informacione bezbjednosti fizičkim licima, pravnim licima, subjektima ili tijelima u Ruskoj Federaciji, uz izuzetak Vlade Ruske Federacije i preduzeća koja su pod direktnom ili indirektnom kontrolom Vlade Ruske Federacije;
  - isključivu upotrebu Crne Gore ili države članice Evropske unije koja izdaje odobrenje i koja je pod punom kontrolom Crne Gore ili te države članice, kao i radi ispunjavanja njenih obaveza održavanja na područjima koja su obuhvaćena dugoročnim ugovorom o zakupu zaključenim između Crne Gore ili te države članice i Ruske Federacije.

(8) Izuzetno od stava 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti tranzit preko teritorije Ruske Federacije robe i tehnologije koje bi mogle doprinijeti vojnom i tehnološkom napretku Ruske Federacije ili razvoju njenog sektora odbrane i bezbjednosti, kako su uvrštene na listu u Prilogu 7 Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014 nakon što utvrde da su takva roba ili tehnologija namijenjeni za potrebe iz stava 7 al. 2, 3, 4 i 8 ovog člana.

(9) Izuzetno od st. 1 i 3 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti prodaju, nabavku, prenos ili izvoz robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći za nevojnu upotrebu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili finansijska pomoć

proizilaze iz ugovora zaključenih prije 26. februara 2022. godine ili s njima povezanih ugovora potrebnih za njihovo izvršavanje, pod uslovom da je odobrenje zatraženo prije 1. maja 2022. godine.

(10) Nadležni organi iz člana 55 ove odluke izdaju odobrenja u skladu sa Nacionalnom kontrolnom listom kojima se uređuje izvoz robe i tehnologije dvostrukе namjene.

(11) Prilikom odlučivanja o zahtjevima za izdavanje odobrenja iz st. 7 i 9 ovog člana nadležni organi iz člana 55 ove odluke, neće izdati odobrenje ako postoje opravdani razlozi za sumnju:

- da bi krajnji korisnik mogao biti vojni krajnji korisnik, fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo iz člana 20 stav 11 alineja 1 ove odluke ili da bi roba mogla biti namijenjena za krajnju upotrebu u vojne svrhe, osim ako su prodaja, nabavka, prenos ili izvoz robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći dozvoljeni na osnovu člana 23 stav 1 ove odluke;

- da su prodaja, snabdijevanje, prenos ili izvoz robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći namijenjeni za vazduhoplovstvo ili svemirsku industriju, osim ako su takva prodaja, nabavka, prenos ili izvoz ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći dozvoljeni u skladu sa stavom 7 alineja 2 ovog člana; ili

- da su prodaja, nabavka, prenos ili izvoz robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći namijenjeni za vazduhoplovstvo ili svemirsku industriju ili da su namijenjeni za energetski sektor, osim ako su takva prodaja, prenos ili izvoz robe i tehnologije ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći dozvoljeni u skladu sa izuzecima iz člana 24 st. 3, 4, 5 i 6 ove odluke.

(12) Nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu privremeno obustaviti, poništiti, oduzeti ili izmijeniti odobrenje koje su izdali u skladu sa st. 7 i 9 ovog člana ako je to potrebno za sprovođenje ove odluke.

## Član 22

(1) Zabranjuje se, direktno ili indirektno, prodaja, nabavka, prenos ili izvoz, vatreng oružja, njegovih djelova i municije kako su uvršteni na listu u Prilogu 1 Regulative (EU) br. 258/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta i određenog drugog vatreng oružja i oružja, nezavisno od toga da li su porijeklom iz Crne Gore ili Evropske unije, svim fizičkim licima, pravnim licima, subjektima ili tijelima u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(2) Zabranjuje se tranzit preko teritorije Ruske Federacije vatreng oružja, njegovih djelova kao i municije iz stava 1 ovog člana koji se izvoze iz Crne Gore.

(3) Zabranjuje se:

- pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi s robom iz stava 1 ovog člana, i u vezi sa pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe, neposredno ili posredno, svim fizičkim licima, pravnim licima, subjektima ili tijelima u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- finansiranje ili pružanje s tim povezane finansijske pomoći u vezi s robom iz stava 1 ovog člana, za svaku prodaju, nabavku, prenos ili izvoz te robe ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, direktno ili indirektno, svim fizičkim licima, pravnim licima, subjektima ili tijelima u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- prodaja, licenciranje ili prenos na neki drugi način prava intelektualne svojine ili poslovnih tajni, kao i dodjela prava na pristup ili ponovnu upotrebu materijala ili informacija koji su zaštićeni pravima intelektualne svojine ili su poslovne tajne, a odnose se na robu i tehnologiju iz stava 1 ovog člana kao i na pružanje, proizvodnju, održavanje i upotrebu te robe i tehnologije,

direktno ili indirektno, fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

### **Član 23**

(1) Izuzetno od čl. 20 i 21 ove odluke, i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu sa Nacionalnom kontrolnom listom kojom se uređuje izvoz robe i tehnologije dvostrukе namjene, nadležni organ iz člana 55 ove odluke može odobriti prodaju, nabavku, prenos ili izvoz robe i tehnologije dvostrukе namjene, kao i robe i tehnologije iz člana 21 ove odluke ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći nakon što je utvrđio:

- da su takva roba ili tehnologija ili s tim povezana tehnička ili finansijska pomoć potrebni za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i značajan uticaj na zdravlje i bezbjednost ljudi ili na životnu sredinu; ili

- da takva roba ili tehnologija ili s tim povezana tehnička ili finansijska pomoć proizlaze iz ugovora zaključenih prije 26. februara 2022. godine ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uslovom da je odobrenje zatraženo prije 1. maja 2022. godine.

(2) Nadležni organi iz člana 55 ove odluke dozvole iz člana 1 ove odluke izdaju u skladu sa Nacionalnom kontrolnom listom kojom se uređuje izvoz robe i tehnologije dvostrukе namjene.

(3) Nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu poništiti, suspendovati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju su izdali u skladu sa stavom 1 ovog člana, ako smatraju da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv potrebni za efikasno sprovođenje ove odluke.

### **Član 24**

(1) Zabranjuje se, direktna ili indirektna, prodaja, nabavka, prenos ili izvoz određenih roba i tehnologije pogodnih za određene kategorije projekata istraživanja i projekata proizvodnje, nezavisno od toga da li su porijeklom iz Crne Gore ili Evropske unije, bilo kojem fizičkom ili pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(2) Zabranjuje se:

- direktno ili indirektno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih sa robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana, kao i u vezi sa pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- finansiranje ili pružanje finansijske pomoći povezane sa prodajom, nabavkom, prenosom ili izvozom robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(3) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na prodaju, nabavku, prenos i izvoz robe i tehnologije dvostrukе namjene i pružanje s tim povezane tehničke i finansijske pomoći, namijenjene za:

- prevoz prirodnog gasa i nafte, uključujući rafinirane naftne derive, iz Ruske Federacije ili preko teritorije Ruske Federacije u Crnu Goru i Evropsku uniju, osim ako je to zabranjeno u skladu sa čl. 40 i 41 ove odluke; ili

- hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i značajan uticaj na zdravlje i bezbjednost ljudi ili na životnu sredinu.

(4) Zabrane iz stava 2 ovog člana ne primjenjuju se do 20. juna 2024. godine na pružanje osiguranja ili reosiguranja pravnim licima, subjektima ili tijelima osnovanim ili registrovanim u

skladu s važećim propisima Crne Gore ili države članice Evropske unije u odnosu na njihove aktivnosti izvan energetskog sektora u Ruskoj Federaciji.

(5) Izuzetno od stava 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke, pod uslovima koje smatraju primjerenim, mogu odobriti, pružanje osiguranja ili reosiguranja nakon 20. juna 2024. godine pravnim licima, subjektima ili tijelima osnovanim ili registrovanim u skladu s važećim propisima Crne Gore ili države članice Evropske unije u odnosu na njihove aktivnosti izvan energetskog sektora u Ruskoj Federaciji.

(6) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti, pod uslovima koje smatraju primjerenim, prodaju, snabdijevanje, prenos ili izvoz, kao i pružanje tehničke ili finansijske pomoći nakon što utvrde:

- da je to potrebno za osiguravanje ključnog snabdijevanja energijom Crne Gore ili Evropske unije; ili
- da je to namijenjeno za isključivu upotrebu od strane subjekata koji su u vlasništvu ili pod samostalnom ili zajedničkom kontrolom pravnog lica, subjekta i tijela koji su osnovani ili registrovani u skladu s važećim propisima Crne Gore ili države članice Evropske unije.

## Član 25

(1) Zabranjuje se:

- sticanje novih ili povećanje postojećih udjela u bilo kom pravnom licu, subjektu i tijelu koji su osnovani ili registrovani u skladu sa pravom Ruske Federacije ili bilo koje druge države koja djeluje u energetskom sektoru u Ruskoj Federaciji;

- odobravanje bilo kojeg aranžmana za realizaciju bilo kakvog novog zajma ili kredita ili osiguravanje finansiranja na drugi način, uključujući vlasnički kapital ili učestvovanje u takvom aranžmanu bilo kom pravnom licu, subjektu i tijelu koji su osnovani ili registrovani u skladu sa pravom Ruske Federacije ili bilo koje druge države koja djeluje u energetskom sektoru u Ruskoj Federaciji ili u dokumentovanu svrhu finansiranja takvog pravnog lica, subjekta i tijela;

- osnivanje novog zajedničkog poduhvata sa bilo kojim pravnim licem, subjektom ili tijelom koji su osnovani ili registrovani u skladu sa pravom Ruske Federacije ili bilo koje druge države i koje djeluje u energetskom sektoru Ruske Federacije;

- pružanje investicionih usluga povezanih sa pravnim licima, subjektima i tijelima iz al. 1, 2 i 3 ovog stava.

(2) Zabranjuje se:

- sticanje novih ili povećanje postojećih udjela u bilo kojem pravnom licu, subjektu i tijelu koji su osnovani ili registrovani u skladu s pravom Ruske Federacije ili bilo koje druge države i koji djeluju u sektoru rudarstva i ekstrakcije rude u Ruskoj Federaciji;

- odobravanje bilo kojeg aranžmana za realizaciju bilo kakvog novog zajma ili kredita ili osiguravanje finansiranja na drugi način, uključujući vlasnički kapital ili učestvovanje u takvom aranžmanu, bilo kojem pravnom licu, subjektu i tijelu koji su osnovani ili registrovani u skladu s pravom Ruske Federacije ili bilo koje druge države i koji djeluju u sektoru rudarstva i ekstrakcije rude u Ruskoj Federaciji ili u dokumentovanu svrhu finansiranja takvog pravnog lica, subjekta i tijela;

- osnivanje novog zajedničkog poduhvata sa bilo kojim pravnim licem, subjektom ili tijelom koji su osnovani ili registrovani u skladu s pravom Ruske Federacije ili bilo koje druge države i koji djeluju u sektoru rudarstva i ekstrakcije rude u Ruskoj Federaciji;

- pružanje investicionih usluga direktno povezanih sa pravnim licima, subjektima i tijelima iz al. 1, 2 i 3 ovog stava.

(3) Izuzetno od stava 1 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ovog člana ove odluke, mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti aktivnosti iz stava 1 ovog člana nakon što utvrde da:

- je ta aktivnost potrebna radi ključnog snabdijevanja energijom i prevoza prirodnog gasa i nafte, uključujući rafinirane naftne proizvode iz Ruske Federacije ili prevoz iz Ruske Federacije preko teritorije Crne Gore, osim ako je to zabranjeno u skladu sa čl. 40 i 41 ove odluke;

- se ta aktivnost odnosi isključivo na pravno lice, subjekt ili tijelo koje djeluje u energetskom sektoru u Ruskoj Federaciji, a u vlasništvu je pravnog lica, subjekta i tijela koje je osnovano ili registrovano u skladu sa pravom Evropske unije.

(4) Izuzetno od stava 1 alineja 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti navedene aktivnosti nakon što utvrde da je, u skladu s članom 4 stav 3 alineja 2 ove odluke, takva aktivnost neophodna kako bi se obezbijedilo funkcionisanje dubokomorskog obalnog plinskog projekta u Sredozemnom moru u kojem su pravna lica, subjekti ili tijela iz člana 4 stav 1 ove odluke bili manjinski dioničari prije 31. oktobra 2017. godine, a i dalje su manjinski dioničari, pod uslovom da je taj projekat pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravnog lica osnovanog ili uspostavljenog u skladu s važećim propisima Crne Gore ili države članice Evropske unije ili da to pravno lice njime upravlja.

(5) Zabrana iz stava 2 ovog člana ne primjenjuje se na aktivnosti rudarstva i ekstrakcije rude u kojima najveću vrijednost donosi ili kojima je primarni cilj proizvodnja određenih materijala.

## Član 26

(1) Zabranjuje se javno finansiranje ili pružanje finansijske pomoći za trgovinu sa Ruskom Federacijom ili ulaganja u Ruskoj Federaciji.

(2) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na:

- preuzete obaveze javnog finansiranja ili pružanja finansijske pomoći utvrđene prije 26. februara 2022. godine;

- javno finansiranje ili pružanje finansijske pomoći ukupne vrijednosti do 10,000,000 EUR (deset miliona eura) po projektu malim i srednjim preduzećima sa poslovnim sjedištem u Crnoj Gori ili Evropskoj uniji; ili

- javno finansiranje ili pružanje finansijske pomoći za trgovinu hranom, kao i za poljoprivredne, medicinske ili humanitarne potrebe.

(3) Zabranjuju se ulaganja u projekte koji se sufinansiraju iz Ruskog fonda za direktna ulaganja (Russian Direct Investment Fund), učestvovanje u tim projektima ili doprinošenje tim projektima na neki drugi način.

(4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti učestvovanje u ulaganju u projekte koji se sufinansiraju iz Ruskog fonda za direktna ulaganja (Russian Direct Investment Fund) ili doprinošenje tim projektima nakon što utvrde da to učestvovanje ili doprinošenje proizilazi iz ugovora zaključenih prije 2. marta 2022. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora.

## Član 27

(1) Zabranjuje se, direktno ili indirektno, prodaja, nabavka, prenos ili izvoz robe i tehnologije namijenjene za upotrebu u rafinerijama nafte i utečnjavanje prirodnog gasa, bez

obzira jesu li porijeklom iz Evropske unije ili Crne Gore, fizičkim licima, pravnim licima, subjektima i tijelima u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(2) Zabranjuje se:

- pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi sa robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana, kao i u vezi sa proizvodnjom, održavanjem i upotrebotem te robe i tehnologije, direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- javno finansiranje ili pružanje finansijske pomoći u vezi sa robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana za bilo koju prodaju, nabavku, prenos ili izvoz te robe i tehnologije ili pružanje s tim povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- prodaja, licenciranje ili prenos, na neki drugi način, prava intelektualne svojine ili poslovnih tajni, kao i dodjela prava na pristup ili ponovnu upotrebu materijala ili informacija koji su zaštićeni pravima intelektualne svojine ili su poslovne tajne, a odnose se na robu i tehnologiju iz stava 1 ovog člana, kao i na pružanje, proizvodnju, održavanje i upotrebu te robe i tehnologije, direktno ili indirektno, fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(3) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne odnose se na izvršavanje do 27. maja 2022. godine ugovora zaključenih prije 26. februara 2022. godine, kao i pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora.

(4) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobrati prodaju, nabavku, prenos ili izvoz robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći nakon što utvrde da su takva roba i tehnologija ili s tim povezana tehnička ili finansijska pomoć potrebni za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno uticati na zdravlje i bezbjednost ljudi ili životnu sredinu.

(5) U opravdanim hitnim slučajevima prodaja, nabavka, prenos ili izvoz robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana može se izvršiti bez prethodnog odobrenja, pod uslovom da izvoznik, u roku od pet radnih dana od dana prodaje, nabavke, prenosa ili izvoza te robe ili tehnologije, dostavi obaveštenje sa razlozima za prodaju, nabavku, prenos ili izvoz bez prethodnog odobrenja.

## Član 28

(1) Zabranjuje se, direktno ili indirektno, prodaja, nabavka ili izvoz robe i tehnologije potrebne za upotrebu u vazduhoplovstvu ili svemirskoj industriji, kao i mlaznog goriva i aditiva za gorivo bez obzira jesu li porijeklom iz Crne Gore ili Evropske unije, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu ili tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(2) Zabranjuje se tranzit preko teritorije Ruske Federacije robe i tehnologije izvezene iz Crne Gore, a prikladne za upotrebu u vazduhoplovnoj ili svemirskoj industriji i mlaznog goriva i aditiva za gorivo.

(3) Zabranjuje se pružanje usluga osiguranja i reosiguranja u vezi sa robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana, direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(4) Zabranjuje se, direktno ili indirektno, obnavljanje, popravljanje, zamjena ili otklanjanje kvara na vazduhoplovu ili sastavnim djelovima vazduhoplova, uz izuzetak prepoletnog

pregleda u vezi sa robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(5) Zabranjuje se:

- pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi sa robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana, kao i u vezi sa pružanjem, proizvodnjom, održavanjem ili upotrebom te robe i tehnologije, direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- javno finansiranje ili pružanje finansijske pomoći u vezi sa robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana za bilo koju prodaju, nabavku, prenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- prodaja, licenciranje ili prenos na neki drugi način prava intelektualne svojine ili poslovnih tajni, kao i dodjela prava na pristup ili ponovnu upotrebu materijala ili informacija koji su zaštićeni pravima intelektualne svojine ili su poslovne tajne, a odnose se na robu i tehnologiju iz stava 1 ovog člana, kao i na pružanje, proizvodnju, održavanje i upotrebu te robe i tehnologije, direktno ili indirektno, fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(6) Izuzetno od st. 1 i 5 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti izvršenje finansijskog lizinga vazduhoplova ugovorenog prije 26. februara 2022. godine, ako utvrde:

- da je to neophodno radi obezbjeđivanja otplate tog lizinga pravnom licu, subjektu i tijelu koji su osnovani ili registrovani u skladu sa važećim propisima Crne Gore, a koji nijesu obuhvaćeni nijednom restriktivnom mjerom predviđenom ovom odlukom; ili

- da se bilo kojem ruskom partneru neće staviti na raspolaganje ekonomski sredstva, osim pri prenosu vlasništva nad vazduhoplovom poslije potpune otplate finansijskog lizinga.

(7) Izuzetno od st. 1 i 5 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti prodaju, nabavku, prenos ili izvoz robe navedene u dijelu B Priloga 11 Regulative Savjeta(EU) br. 833/2014 ili s tim povezanu tehničku pomoć, brokerske usluge, finansiranje ili pružanje finansijske pomoći, nakon što utvrde da je to potrebno za proizvodnju robe od titanijuma koja je potrebna u vazduhoplovnoj industriji, a za koju nije dostupna alternativna nabavka.

(8) Izuzetno od stava 5 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti pružanje tehničke pomoći u vezi s upotrebom robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana nakon što utvrde da je pružanje takve tehničke pomoći potrebno radi izbjegavanja sudara satelita ili njihovog neželjenog ponovnog ulaska u atmosferu.

(9) Izuzetno od st. 1 i 5 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti prodaju, nabavku, prenos ili izvoz robe obuhvaćene oznakama KN 8517 71 00, 8517 79 00 i 9026 00 00 iz dijela B Priloga 11 Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014 ili s tim povezanu tehničku pomoć, brokerske usluge, javno finansiranje ili pružanje finansijske pomoći, nakon što utvrde da je to potrebno za medicinske, farmaceutske ili humanitarne potrebe, kao što su pružanje ili olakšavanje pružanja pomoći, uključujući medicinske materijale, hranu ili transfer humanitarnih radnika i s tim povezane pomoći ili za evakuacije.

(10) Izuzetno od stava 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti tranzit, preko teritorije Ruske Federacije, robe i tehnologije potrebne za upotrebu u vazduhoplovstvu ili svemirskoj industriji, kako su navedeni u Prilogu 11 Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014, kao i mlaznih goriva i aditiva za koji su navedeni u Prilogu 20 Regulative Savjeta

(EU) br. 833/2014, nakon što utvrde da su takva roba ili tehnologija namijenjeni za potrebe iz st. 7, 8 i 9 ovog člana.

(11) Izuzetno od stava 1 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke, mogu odobriti prodaju, nabavku, prenos ili izvoz robe navedene u dijelu B Priloga 11 Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014, ako je ta roba namijenjena isključivo za upotrebu u Crnoj Gori ili državi članici Evropske unije koja izdaje odobrenje i pod punom je kontrolom Crne Gore ili te države članice, kao i radi ispunjavanja njenih obaveza održavanja na područjima koja su obuhvaćena dugoročnim ugovorom o zakupu zaključenim između Crne Gore ili te države članice i Ruske Federacije.

(12) Prilikom odlučivanja o zahtjevima za izdavanje odobrenja za medicinske, farmaceutske ili humanitarne potrebe, nadležni organi iz člana 55 ove odluke neće izdati izvoznu dozvolu nijednom fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu iz Ruske Federacije ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji, ako imaju opravdane razloge za sumnju da bi roba mogla biti namijenjena za krajnju upotrebu u vojne svrhe.

(13) Zabранa iz stava 5 alineja 1 ovog člana ne primjenjuje se na razmjenu informacija čiji je cilj utvrđivanje tehničkih standarda u okviru Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva u vezi sa robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana.

(14) Zabranom iz stava 1 ovog člana ne odstupa se od primjene člana 20 stav 7 alineja 2 i člana 21 stav 7 alineja 2 ove odluke.

### **Član 29**

(1) Nadležni organi iz člana 55 ove odluke, u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za obavljanje vazdušnog saobraćaja u vazdušnom prostoru Crne Gore, kao i u skladu sa međunarodnim pravom, a naročito u skladu sa relevantnim međunarodnim ugovorima o civilnom vazduhoplovstvu, svim vazduhoplovima kojima upravljaju ruski vazdušni prevoznici, uključujući i marketinške prevoznike u okviru dogovora o letovima pod zajedničkom oznakom ili o rezervaciji kapaciteta ili za bilo koji vazduhoplov registrovan u Ruskoj Federaciji ili za vazduhoplove koji nijesu registrovani u Ruskoj Federaciji, a koji su u vlasništvu ili zakupu ili pod drugim vidom nadzora bilo kojeg ruskog fizičkog ili pravnog lica, subjekta i tijela, uskraćuju odobrenje za slijetanje na teritoriju Crne Gore, polijetanje sa teritorije Crne Gore ili prelijetanje teritorije Crne Gore.

(2) Zabranu iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se u slučaju prisilnog slijetanja ili prisilnog prelijetanja.

(3) Izuzetno od stava 1 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti slijetanje vazduhoplova na teritoriju Crne Gore, polijetanje sa teritorije Crne Gore ili prelijetanje preko teritorije Crne Gore ako su prethodno utvrdili da je to slijetanje, polijetanje ili prelijetanje namijenjeno za humanitarne potrebe ili za bilo koju potrebu, koja je u skladu ovom odlukom.

(4) Operateri vazduhoplova na vanrednim letovima između Ruske Federacije i Evropske unije ili Crne Gore, koji se obavljaju neposredno ili preko druge države, dužni su prije obavljanja operacija, a najkasnije 48 sati unaprijed, obavijestiti nadležni organ iz člana 55 ove odluke o svim relevantnim informacijama o letu.

### **Član 30**

(1) Operatorima je zabranjeno emitovanje ili omogućavanje, olakšavanje ili drugi doprinos emitovanju bilo kojeg sadržaja pravnih lica, subjekata ili tijela, između ostalog prenosom ili distribucijom putem bilo kojeg sredstva, kao što su kabal, satelit, IP-TV, pružaoci internet usluga, platforme ili aplikacije za razmjenu videozapisa na internetu, bez obzira na to jesu li nove ili prethodno instalirane.

(2) Suspenduju se sve dozvole ili odobrenja za emitovanje, kao i angažmani za prenos i distribuciju iz stava 1 ovog člana, bilo kojeg sadržaja sa pravnim licima, subjektima ili tijelima iz stava 1 ovog člana.

(3) Zabranjuje se oglašavanje proizvoda ili usluga bilo kojeg sadržaja koji proizvode ili emituju pravna lica, subjekti ili tijela iz stava 1 ovog člana, između ostalog prenosom ili distribucijom putem bilo kojeg sredstva iz stava 1 ovog člana.

(4) Pravna lica, subjekti i tijela iz stava 1 ovog člana navedeni su u Prilogu 10, koji je sastavni dio ove odluke.

### Član 31

(1) Zabranjuje se, direktna ili indirektna, prodaja, nabavka, prenos ili izvoz svih roba i tehnologije za pomorsku plovidbu bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji ili za ugradnju na plovilo sa zastavom Ruske Federacije, državljanima Crne Gore ili sa teritorije Crne Gore, bez obzira da li potiču sa teritorije Crne Gore ili ne.

(2) Zabranjuje se:

- direktno ili indirektno, pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih sa robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana, kao i u vezi sa pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebotem te robe i tehnologije bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- javno finansiranje ili pružanje finansijske pomoći povezane sa prodajom, nabavkom, prenosom ili izvozom robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- prodaja, licenciranje ili prenos na neki drugi način prava intelektualne svojine ili poslovnih tajni, kao i dodjela prava na pristup ili ponovnu upotrebu materijala ili informacija koji su zaštićeni pravima intelektualne svojine ili su poslovne tajne, a odnose se na robu i tehnologiju iz stava 1 ovog člana, kao i na pružanje, proizvodnju, održavanje i upotrebu te robe i tehnologije, direktno ili indirektno, fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(3) Zabrana iz st. 1 i 2 ovog člana, ne primjenjuju se na prodaju, snabdijevanje, prenos i izvoz robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana, kao i na s tim povezano pružanje tehničke ili finansijske pomoći, za nevojnu upotrebu i za nevojnog krajnjeg korisnika, namijenjene za humanitarne potrebe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno uticati na zdravlje i bezbjednost ljudi ili na životnu sredinu ili kao odgovor na prirodne katastrofe.

(4) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti prodaju, nabavku, prenos ili izvoz robe i tehnologije iz stava 1 ovog člana ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći za nevojnu upotrebu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrdi da su takva roba ili tehnologija ili s tim povezana tehnička ili finansijska pomoć namijenjeni za pomorsku bezbjednost.

### Član 32

(1) Zabranjuje se pristup lukama od 16. aprila 2022. godine, a brodskim prevodnicama od 29. jula 2022. godine na teritoriji Crne Gore, svakom plovilu registrovanom pod zastavom Ruske Federacije.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana odobrava se pristup brodskim prevodnicama u svrhu napuštanja teritorije Crne Gore.

(3) Zabrana iz stava 1 ovog člana se primjenjuje poslije 8. aprila 2023. godine na plovila sa uvjerenjima koja je izdao ruski registar brodova.

(4) Zabrana is stava 1 ovog člana odnosi se na plovila koja su promijenila zastavu Ruske Federacije ili registraciju u zastavu ili registraciju druge države poslije 24. februara 2022. godine.

(5) Pod plovilom iz stava 1 ovog člana podrazumijeva se:

- brod koji je obuhvaćen primjenom relevantnih međunarodnih konvencija;
- jahta dužine 15 metara ili više, koja ne prevozi teret i ima najviše 12 putnika;
- rekreativno plovilo ili lično plovilo na mlazni pogon.

(6) Zabrane iz st. 1, 2 i 3 ovog člana ne primjenjuje se na plovilo kojem je potrebna pomoć u traženju mesta zaklona, hitnom pristajanju u luku iz razloga pomorske bezbjednosti ili zbog spašavanja života na moru.

(7) Izuzetno od st. 1, 2 i 3 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti pristup luci ili brodskoj prevodnici pod uslovima koje smatraju prikladnim, ako utvrde da je to potrebno za:

- nabavku, uvoz ili transport u Crnu Goru prirodnog gasa i nafte, uključujući proizvode od rafinisane naftne, titanijuma, aluminijuma, bakra, nikla, paladijuma, rude gvožđa, kao i određenih hemijskih proizvoda i proizvoda od čelika;

- nabavku, uvoz ili transport farmaceutskih, medicinskih, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uključujući pšenicu i đubriva čiji su uvoz, nabavka i transport dozvoljeni u skladu sa ovom odlukom;

- humanitarne potrebe;

- prevoz nuklearnog goriva i druge robe neophodne za funkcionisanje civilnih nuklearnih kapaciteta (npr. projekat Paks II).

(8) Izuzetno od stava 3 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti pristup luci ili brodskoj prevodnici plovilima koja su promijenila zastavu Ruske Federacije ili registraciju u zastavu ili registraciju druge države prije 16. aprila 2022. godine, pod uslovima koje smatraju prikladnim, nakon što utvrde da:

- se ruska zastava ili registracija zahtijeva na osnovu ugovora;

- je pristup potreban za istovar robe koja je neophodna za završavanje projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori, pod uslovom da uvoz takve robe nije na drugi način zabranjen ovom odlukom.

(9) Izuzetno od stava 4 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti pristup luci ili brodskoj prevodnici pod uslovima koje smatraju prikladnim, ako su ispunjeni sljedeći uslovi, i to da:

- je plovilo pod zastavom Ruske Federacije na osnovu registracije zakupa broda bez posade koja je izvršena prije 24. februara 2022. godine;

- je plovilo produžilo da plovi pod zastavom Crne Gore ili države članice Evropske unije prije 31. januara 2023. godine;

- nije u vlasništvu ili zakupu niti pod upravljačkom ili drugom kontrolom ruskog državljanina ili bilo kojeg pravnog lica, subjekta ili tijela koji su osnovani i registrovani u skladu sa pravom Ruske Federacije.

### Član 33

(1) Zabranjuje se, od 24. jula 2023. godine, pristup lukama i brodskim prevodnicama na teritoriji Crne Gore svim plovilima koja obavljaju prenose s broda na brod, u bilo kojem trenutku putovanja u luke ili brodske prevodnice Crne Gore, ako nadležni organ iz člana 55 ove odluke

ima opravdan razlog za sumnju da se plovilom krše zabrane iz člana 40 st. 1 i 2 i člana 41 st. 1 i 4 ove odluke.

(2) Nadležni organ iz člana 55 ove odluke neće odobriti pristup ako plovilo ne obavijesti nadležni organ najkasnije 48 sati prije prenosa sa broda na brod koji se odvija u isključivom ekonomskom pojasu Crne Gore ili unutar 12 nautičkih milja od polazne linije obale Crne Gore.

(3) St. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na plovilo kojem je potrebna pomoć u traženju mesta zaklona, hitnom pristajanju u luku iz razloga pomorske bezbjednosti ili zbog spašavanja života na moru.

(4) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti pristup luci ili brodskoj prevodnici na teritoriji Crne Gore pod uslovima koje smatraju primjerenim nakon što su utvrdili da je takav pristup neophodan za humanitarne potrebe.

### Član 34

(1) Zabranjuje se, od 24. jula 2023. godine, pristup lukama i brodskim prevodnicama na teritoriji Crne Gore svim plovilima za koja nadležni organ iz člana 55 ove odluke, ima opravdan razlog za sumnju da pri prevozu sirove nafte ili naftnih derivata na koje se primjenjuju zabrane iz člana 40 st. 1 i 2 i člana 41 st. 1 i 4 ove odluke nezakonito ometaju, isključuju ili na drugi način onemogućavaju svoj brodski sistem automatske identifikacije, u bilo kojem trenutku putovanja u luke ili brodske prevodnice Crne Gore, čime krše poglavje 5, pravilo 19, tačka 2.4. Konvencije SOLAS.

(2) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na plovilo kojem je potrebna pomoć u traženju mesta zaklona, hitnom pristajanju u luku iz razloga pomorske bezbjednosti ili zbog spašavanja života na moru.

(3) Izuzetno od stava 1 ovog člana nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu plovilu odobriti pristup luci ili brodskoj prevodnici na teritoriji Crne Gore, pod uslovima koje smatraju primjerenim nakon što su utvrdili da je takav pristup potreban za humanitarne potrebe.

(4) Za potrebe zabrana iz stava 1 ovog člana nadležni organi iz člana 55 ove odluke, upotrebljavaju integrisane pomorske informacije dostupne u sistemu Evropske unije za razmjenu pomorskih informacija (SafeSeaNet) koji je uspostavljen u skladu sa Direktivom 2002/59/EZ, kao i nacionalne sisteme i informacije, ako je to moguće.

### Član 35

(1) Zabranjuje se:

- direktni ili indirektni uvoz proizvoda od gvožđa i čelika koji su porijeklom ili su izvezeni iz Ruske Federacije;

- direktna ili indirektna kupovina proizvoda od gvožđa i čelika koji se nalaze u Ruskoj Federaciji ili su porijeklom iz Ruske Federacije;

- prevoz proizvoda od gvožđa i čelika koji su porijeklom ili su izvezeni iz Ruske Federacije u drugu državu;

- direktni ili indirektni uvoz ili kupovina proizvoda od gvožđa i čelika od 30. septembra 2023. godine, kako su navedeni u Prilogu XVII Regulative Savjeta(EU) br. 833/2014, ako su prerađeni u trećoj zemlji i sadrže proizvode od gvožđa i čelika porijeklom iz Ruske Federacije, kako su navedeni u Prilogu XVII Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014; za proizvode navedene u Prilogu XVII Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014 koji su obrađeni u trećoj zemlji tako da su u njih ugrađeni proizvodi od čelika porijeklom iz Ruske Federacije s oznakama KN 7207 11 , 7207 12 10 ili 7224 90 i ta se zabrana primjenjuje od 1. aprila 2024. godine za oznaku KN 7207 11 i od 1. oktobra 2028. za oznake KN 7207 12 10 i 7224 90 ;

- direktno ili indirektno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, javnog finansiranja ili finansijske pomoći, kao i osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz al. 1 do 4 ovog stava.

(2) U slučaju iz stava 1 alineja 4 ovog člana, uvoznici su dužni u trenutku uvoza pokazati dokaz o zemlji porijekla ulaznih materijala za gvožđe i čelik koji se upotrebljavaju za preradu proizvoda u drugoj državi, osim ako je taj proizvod uvezen iz partnerske zemlje, za uvoz gvožđa i čelika.

(3) Zabrane iz stava 1 ovog člana ne primjenjuju se na izvršenje, do 17. juna 2022. godine, ugovora zaključenih prije 16. marta 2022. godine, kao i pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora, za robu navedenu u dijelu B Priloga XVII Regulative Savjeta(EU) br. 833/2014.

(4) Za robu navedenu u dijelu B Priloga XVII Regulative Savjeta(EU) br. 833/2014. koja nije uvrštena u dio A tog priloga, ne dovodeći u pitanje alineju 4 stava 1 ovog člana, zabrane iz stava 1 ovog člana ne primjenjuju se na izvršenje, do 8. januara 2023. godine, ugovora zaključenih prije 7. oktobra 2022. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora. Ova se odredba ne primjenjuje na robu obuhvaćenu oznakama KN 7207 11 i 7207 12 10, na koju se primjenjuju st. 5, 6 i 7 ovog člana.

(5) Zabrana iz stava 1 al. 1, 2, 3 i 5 ovog člana ne primjenjuju se na uvoz, kupovinu, prevoz, kao i na povezanu tehničku ili finansijsku pomoć, sljedećih količina i robe obuhvaćene oznakom KN 7207 12 10:

- 3 747 905 metričkih tona između 7. oktobra 2022. godine i 30. septembra 2023. godine;
- 3 747 905 metričkih tona između 1. oktobra 2023. godine i 30. septembra 2024. godine.
- 185 719 metričkih tona između 1. oktobra 2024. godine i 30. septembra 2025. godine;
- 2 998 324 metričkih tona između 1. oktobra 2025. godine i 30. septembra 2026. godine;
- 2 623 534 metričkih tona između 1. oktobra 2026. godine i 30. septembra 2027. godine;
- 2 061 348 metričkih tona između 1. oktobra 2027. godine i 30. septembra 2028 godine.

(6) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na uvoz, kupovinu, prevoz, kao i na povezanu tehničku ili finansijsku pomoć, sljedećih količina i robe obuhvaćene oznakom KN 7207 11:

- 487 202 metričkih tona između 7. oktobra 2022. godine i 30. septembra 2023. godine;
- 85 260 metričkih tona između 1. oktobra 2023. godine i 31. decembra 2023. godine;
- 48 720 metričkih tona između 1. januara 2024. godine i 31. marta 2024. godine.

(7) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuju se na uvoz, kupovinu, prevoz, kao i na s tim povezanu tehničku ili finansijsku pomoć, sljedećih količina robe obuhvaćene oznakom KN 7224 90:

- 147 007 metričkih tona između 17. decembra 2022. godine i 31. decembra 2023. godine;
- 110 255 metričkih tona između 1. januara 2024. godine i 30. septembra 2024. godine;
- 124 956 metričkih tona između 1. oktobra 2024. godine i 30. septembra 2025. godine;
- 117 606 metričkih tona između 1. oktobra 2025. godine i 30. septembra 2026. godine;
- 102 905 metričkih tona između 1. oktobra 2026. godine i 30. septembra 2027. godine ;
- 80 854 metričkih tona između 1. oktobra 2027. godine i 30. septembra 2028. godine.

(8) Izuzetno od stava 1 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti kupovinu, uvoz ili prevoz robe navedene u Prilogu XVII Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014 pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde da je to potrebno za uspostavljanje,

rad, održavanje, snabdijevanje gorivom i preradu goriva i bezbjednost civilnih nuklearnih kapaciteta, i za nastavak projektovanja, izgradnje i puštanja u pogon potrebnih za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja (npr. projekat Paks II), snabdijevanje prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene ili ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u životnoj sredini, kao i za civilnu nuklearnu saradnju, posebno u području istraživanja i razvoja.

(9) Partnerske zemlje za uvoz gvožđa i čelika iz stava 2 ovog člana navedene su u Prilogu 14, koji je sastavni dio ove odluke.

### Član 36

(1) Zabranjuje se, direktna ili indirektna, prodaja, snabdijevanje, prenos ili izvoz luksuzne robe fizičkim licima, pravnim licima, subjektima ili tijelima u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji, nezavisno je li porijeklom iz Crne Gore.

(2) Zabranjuje se:

- direktno ili indirektno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom iz stava 1 ovog člana, kao i pružanje, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- direktno ili indirektno pružanje finansiranja ili finansijske pomoći povezane s robom iz stava 1 ovog člana za bilo koju prodaju, nabavku, prenos ili izvoz te robe ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- prodaja, licenciranje ili prenos na neki drugi način prava intelektualne svojine ili poslovnih tajni, kao i dodjela prava na pristup ili ponovnu upotrebu materijala ili informacija koji su zaštićeni pravima intelektualne svojine ili su poslovne tajne, a odnose se na robu iz stava 1 ovog člana, kao i na pružanje, proizvodnju, održavanje i upotrebu te robe, direktno ili indirektno, fizičkom licu, pravnom licu, subjektu ili tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(3) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana primjenjuju se na luksuznu robu ako njena vrijednost premašuje 300 EUR (trista eura) po komadu, osim ako je navedeno drugačije.

(4) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na robu koja je potrebna za službene potrebe diplomatskih i konzularnih misija Crne Gore u Ruskoj Federaciji ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu sa međunarodnim pravom, kao i na lične predmete njihovog osoblja.

(5) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na luksuznu robu za ličnu upotrebu od strane fizičkih lica koja putuju iz Crne Gore ili članova njihove uže porodice koji putuju sa njima, koja je u vlasništvu tih lica i nije namijenjena prodaji.

(6) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti prodaju ili isporuku plovila obuhvaćenog oznakom KN 8901 10 00 ili 8901 90 00 ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći do 31. decembra 2023. godine, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde:

- da se to plovilo nalazi u Ruskoj Federaciji 24. juna 2023. godine, i da je namijenjeno za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- da je to plovilo pod zastavom Ruske Federacije na osnovu registracije najma broda bez posade koja je prvobitno izvršena prije 24. februara 2022. godine;

- da pravno lice, subjekat ili tijelo u Ruskoj Federaciji nije vojni krajnji korisnik i da neće upotrebljavati to plovilo u vojne svrhe;

- da od prodaje ili isporuke plovila, neće imati koristi lice, subjekat ili tijelo koji su navedeni u Prilogu odluke 2014/145/ZVBP ili da ne podliježe restriktivnim mjerama utvrđenim ovom odlukom.

(7) Izuzetno od stava 1 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti transport ili izvoz u Rusku Federaciju kulturnih dobara koja su privremeno ustupljena za kulturnu saradnju sa Ruskom Federacijom.

### Član 37

(1) Zabranjuje se, direktna ili indirektna nabavka, uvoz ili prenos u Crnu Goru svih roba koje su porijeklom iz Ruske Federacije ili su izvezene iz Ruske Federacije, a kojima se ostvaruju znatni prihodi za Rusku Federaciju čime se omogućavaju djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini.

(2) Zabranjuje se:

- direktno ili indirektno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih sa robama iz stava 1 ovog člana, kao i sa pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije,

- direktno ili indirektno finansiranje ili pružanje finansijske pomoći u vezi sa robama iz stava 1 ovog člana za nabavku, uvoz ili prenos te robe ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, u vezi sa zabranom iz stava 1 ovog člana.

(3) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na izvršenje, do 10. jula 2022. godine, ugovora zaključenih prije 9. aprila 2022. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora, za robu navedenu u dijelu A Priloga XXI Regulative Savjeta(EU) br. 833/2014.

(4) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na kupovine u Ruskoj Federaciji koje su potrebne za rad diplomatskih i konzularnih predstavnštava Crne Gore, uključujući delegacije, ambasade i misije, ili za ličnu upotrebu državljanina Crne Gore i članova njihove uže porodice.

(5) Nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti uvoz robe namijenjene strogo ličnoj upotretbi fizičkih lica koja putuju u Crnu Goru ili Evropsku uniju ili članova njihove uže porodice, i pod uslovom da je taj uvoz ograničen na lične predmete u vlasništvu tih pojedinaca a koji nijesu namijenjeni za prodaju.

(6) Nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti ulazak u Crnu Goru vozila obuhvaćenog oznakom KN 8703 koje nije namijenjeno za prodaju i koje je u vlasništvu državljanina Crne Gore ili države članice Evropske unije ili člana njegove uže porodice koji ima boravak u Ruskoj Federaciji, a tim vozilom ulazi u Crnu Goru radi stroga lične upotrebe.

(7) Zabrana iz stava 1 ovog člana, ne primjenjuje se na ulazak u Crnu Goru motornih vozila razvrstanih u oznaku KN 8703 pod uslovom da imaju diplomatsku registarsku tablicu i potrebna su za rad diplomatskih i konzularnih predstavnštava, uključujući delegacije, ambasade i misije, ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, ili za ličnu upotrebu njihovog osoblja i članova njihovih užih porodica.

(8) Zabranom iz stava 1 ovog člana ne sprečava se da se vozila koja su već na području Crne Gore od 19. decembra 2023. godine registriraju u Crnoj Gori.

(9) Za robu razvrstanu u oznake KN 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 i 7608, zbrane iz st. 1 i 2 ovog člana se ne primjenjuju na izvršenje, do 20. marta 2024. godine, ugovora

zaključenih prije 19. decembra 2023. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

(10) Za robu razvrstanu u oznake KN 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 i 7202, zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana, ne primjenjuju se na izvršenje, do 20. decembra 2024. godine, ugovora zaključenih prije 19. decembra 2023. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

(11) Za robu obuhvaćenu oznakom KN 7201, zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana, ne primjenjuju se na uvoz, kupovinu ili prevoz, niti na s tim povezanu tehničku ili finansijsku pomoć sljedećih količina robe:

- 1 140 000 metričkih tona između 19. decembra 2023. godine i 31. decembra 2024. godine;

- 700 000 metričkih tona između 1. januara 2025. godine i 31. decembra 2025. godine.

(12) Za robu obuhvaćenu oznakom KN 7203, zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na uvoz, kupovinu ili prevoz, niti na s tim povezanu tehničku ili finansijsku pomoć sljedećih količina robe:

- 1 140 836 metričkih tona između 19. decembra 2023. godine i 31. decembra 2024. godine;

- 651 906 metričkih tona između 1. januara 2025. godine i 31. decembra 2025. godine.

(13) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na izvršenje, do 8. januara 2023. godine ugovora zaključenih prije 7. oktobra 2022. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora za robu navedenu u dijelu B Priloga XXI Regulative Savjeta(EU) br. 833/2014.

(14) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na izvršenje, do 18. juna 2023. godine, ugovora zaključenih prije 7. oktobra 2022. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora za robu obuhvaćenu oznakom KN 2905 11, navedenu u dijelu B Priloga XXI Regulative Savjeta(EU) br. 833/2014.

(15) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti kupovinu, uvoz ili prenos robe navedene u Prilogu XXI Regulative Savjeta(EU) br. 833/2014 ili pružanje s tim povezane tehničke i finansijske pomoći, pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde da je to potrebno za uspostavljanje, rad, održavanje, snabdijevanje gorivom i ponovnu obradu kao i bezbjednost civilnih nuklearnih kapaciteta i nastavak projektovanja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršavanje civilnih nuklearnih postrojenja (npr. projekat Paks II), snabdijevanje prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene ili ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u životnoj sredini, kao i za civilnu nuklearnu saradnju, posebno u području istraživanja i razvoja.

(16) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na izvršenje, do 27. maja 2023. godine, ugovora zaključenih prije 26. februara 2023. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora za robu navedenu u dijelu C Priloga XXI Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014.

(17) Izuzetno od stava 16 ovog člana, zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana primjenjuju se naroru obuhvaćenu oznakama KN 2803 i 4002, navedenu u dijelu C Priloga XII Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014, na koju se primjenjuje stav 3 ovog člana.

(18) Zabrana iz st. 1 i 2 ovog člana, ne primjenjuju se na uvoz, kupovinu, prevoz, kao i na povezanu tehničku ili finansijsku pomoć, koji su potrebni za uvoz u Crnu Goru do 30. juna 2024. godine, sljedećih količina:

- 752 475 metričkih tona za robu obuhvaćenu oznakom KN 2803;

- 562 973 metričkih tona za robu obuhvaćenu oznakom KN 4002.

(19) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti kupovinu, uvoz ili prenos robe obuhvaćene oznakama KN 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543, 8603, kako su navedene u Prilogu XXI Regulative Savjeta(EU) broj 833/2014 ili pružanje s tim povezane tehničke i finansijske pomoći, pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde da je to potrebno za rad, održavanje ili popravku vagona podzemne željeznice u Budimpešti (linija 3) isporučenih 2018. godine, prilikom aktiviranja jemstva koje je Metrowagonmash dao prije 24. juna 2023. godine.

(20) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana, od 10. jula 2022. godine, ne primjenjuju se na uvoz, kupovinu i prevoz, niti na povezanu tehničku ili finansijsku pomoć, koji su potrebni za uvoz u Crnu Goru ili Evropsku uniju:

- 837 570 metričkih tona kalijum-hlorida pod KN 3104 20 od 10. jula 2022. godine do 9. jula 2023. godine;

- 1 577 807 metričkih tona kombinovanih s ostalim proizvodima pod oznakom KN 3105 20, 3105 60 i 3105 90 od 10. jula 2022. godine do 9. jula 2023. godine.

### Član 38

(1) Zabranjuje se, direktna ili indirektna, nabavka, uvoz ili prenos ili izvoz robe koja bi mogla uticati na unapređenje ruskih industrijskih kapaciteta, nezavisno da li je porijeklom iz Crne Gore ili Evropske unije, bilo kom fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(2) Zabranjuje se tranzit preko teritorije Ruske Federacije određene robe i tehnologije, koja se izvozi iz Crne Gore.

(3) Zabranjuje se:

- direktno ili indirektno, pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih sa robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana, kao i sa pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom tih roba i tehnologija, bilo kom fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- direktno ili indirektno, finansiranje ili pružanje finansijske pomoći u vezi sa robama i tehnologijama iz stava 1 ovog člana za bilo koju nabavku, uvoz ili prenos tih roba i tehnologije ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga bilo kojem fizičkom ili pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- prodaja, licenciranje ili prenos na neki drugi način prava intelektualne svojine ili poslovnih tajni, kao i dodjela prava na pristup ili ponovnu upotrebu materijala ili informacija koji su zaštićeni pravima intelektualne svojine ili su poslovne tajne, a odnose se na robu i tehnologiju iz stava 1 ovog člana, kao i na pružanje, proizvodnju, održavanje i upotrebu te robe i tehnologije, direktno ili indirektno, fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(4) Za određenu robu, zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na izvršenje do 20. marta 2024. godine, ugovora zaključenih prije 19. decembra 2023. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

(5) Za određenu robu, zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na izvršenje do 20. juna 2024. godine, ugovora zaključenih prije 19. decembra 2023. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

(6) Za robu obuhvaćenu oznakama KN 850410, 850421, 850422, 850423, 850431, 850440, 850450 i 850490, zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na izvršenje, do 25. maja 2024. godine, ugovora zaključenih prije 24. februara 2024. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

(7) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na robu koja je potrebna za službene potrebe diplomatskih ili konzularnih misija Crne Gore ili partnerskih zemalja u Ruskoj Federaciji ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom kao i na lične predmete njihovog osoblja.

(8) Nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti prodaju, nabavku, prenos ili izvoz robe obuhvaćene oznakom KN 8417 20 ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći, nakon što utvrde da su takva roba ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći potrebni za ličnu upotrebu fizičkih lica u domaćinstvu.

(9) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti prodaju, nabavku, prenos ili izvoz robe obuhvaćene KN poglavljima 72, 84, 85 i 90 kako su navedene u Prilogu XXIII Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014 ili s tim povezanu tehničku pomoć, brokerske usluge, finansiranje ili pružanje finansijske pomoći, nakon što utvrde da je to neophodno za proizvodnju robe od titanijuma koja je potrebna u vazduhoplovnoj industriji, a za koju nije dostupna alternativna nabavka.

(10) Izuzetno od stava 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti tranzit preko teritorije Ruske Federacije određene robe i tehnologije koje bi mogle posebno doprinijeti jačanju ruskih industrijskih kapaciteta, nakon što utvrde da su takva roba ili tehnologija namijenjene za potrebe utvrđene u st. 9 i 11 ovog člana.

(11) Nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti prodaju, nabavku, prenos ili izvoz robe i tehnologije iz st. 1 do 8 ovog člana ili pružanje s tim povezane tehničke ili finansijske pomoći, nakon što su utvrdili da su takva roba ili tehnologija ili pružanje povezane tehničke ili finansijske pomoći potrebni za:

- medicinske, farmaceutske ili humanitarne potrebe, kao što su pružanje ili olakšavanje pružanja pomoći, uključujući medicinske materijale, hranu ili transfer humanitarnih radnika i povezanu pomoć ili za evakuacije; ili

- isključivu upotrebu u Crnoj Gori koja izdaje odobrenje, kao i radi ispunjavanja njenih obaveza održavanja na teritorijama koje su obuhvaćene dugoročnim ugovorom o zakupu ugovorom između Crne Gore i Ruske Federacije; ili

- uspostavljanje, rad, održavanje, nabavku goriva, ponovnu obradu kao i bezbjednost civilnih nuklearnih kapaciteta i nastavak projektovanja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršavanje civilnih nuklearnih postrojenja (npr. projekat Paks II) snabdijevanje prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene ili ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u životnoj sredini, kao i za civilnu nuklearnu saradnju, posebno u oblasti istraživanja i razvoja.

(12) Prilikom odlučivanja o zahtjevima za izdavanje odobrenja iz st. 7, 8 i 9 ovog člana nadležni organi iz člana 55 ove odluke, neće izdati dozvolu za izvoz fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji ako imaju opravdane razloge da vjeruju da bi roba mogla biti namijenjena za krajnju upotrebu u vojne svrhe.

### Član 39

(1) Zabranjuje se drumskim prevoznicima s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji, drumski transport i tranzit roba na teritoriji Crne Gore.

(2) Zabrana iz stava 1 ovog člana primjenjuje se na prevoz robe unutar Crne Gore koji drumski prevoznici obavljaju prikolicama ili poluprikolicama registrovanim u Ruskoj Federaciji, kao i ako te prikolice ili poluprikolice vuku kamioni registrovani u drugim državama.

(3) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na drumske prevoznike koji prevoze:

- poštu kao univerzalnu uslugu;

- robu u tranzitu preko teritorije Crne Gore između Kalinjingradske oblasti i Ruske Federacije, pod uslovom da prevoz takve robe nije već zabranjen ovom odlukom.

(4) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana nadležni organi iz stava 55 ove odluke, mogu odobriti prevoz robe koji obavlja preduzeće za drumski prevoz sa službenim sjedištem u Ruskoj Federaciji ili bilo koje preduzeće za drumski prevoz ako se roba prevozi prikolicama ili poluprikolicama registrovanim u Ruskoj Federaciji i ako se te prikolice ili poluprikolice vuku kamionima registrovanim u drugim državama, ako su nadležni organi utvrdili da je takav prevoz potreban za:

- kupovinu, uvoz ili prevoz u Crnu Goru prirodnog gasa i nafte, uključujući rafinisane naftne derivata, titanijuma, aluminijuma, bakra, nikla, paladijuma i rude gvožđa, ako nije drukčije zabranjeno;

- nabavku, uvoz ili prevoz farmaceutskih, medicinskih, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uključujući pšenicu i đubriva čiji su uvoz, nabavka i prevoz dozvoljeni u skladu s ovom odlukom;

- humanitarne potrebe;

- rad diplomatskih i konzularnih predstavnštava u Ruskoj Federaciji, uključujući delegacije, ambasade i misije ili međunarodne organizacije u Ruskoj Federaciji, koje uživaju imunitet u skladu sa međunarodnim pravom; ili

- prenos ili izvoz u Rusku Federaciju kulturnih dobara koja su privremeno ustupljena za kulturnu saradnju sa Ruskom Federacijom.

#### **Član 40**

(1) Zabranjuje se, direktna ili indirektna, nabavka, uvoz ili prenos sirove nafte ili naftnih derivata, ako su porijeklom ili su izvezeni iz Ruske Federacije.

(2) Zabranjuje se, direktno ili indirektno, pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, finansiranja ili finansijske pomoći ili bilo kojih drugih usluga iz stava 1 ovog člana.

(3) Zabrana iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na:

- do 5. decembra 2022. godine, jednokratne transakcije za kratkoročnu isporuku, ugovorene i izvršene prije tog datuma ili na izvršenje ugovora za nabavku, uvoz ili prenos sirove nafte ugovorenih prije 4. juna 2022. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora;

- do 5. februara 2023. godine, jednokratne transakcije za kratkoročnu isporuku, ugovorene i izvršene prije tog datuma ili na izvršenje ugovora za nabavku, uvoz ili prenos naftnih derivata ugovorenih prije 4. juna 2022. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora;

- nabavku, uvoz ili tranzit sirove nafte koja se prevozi morskim putem i naftnih derivata, ako je ta roba porijeklom iz druge države i samo se utovara u Ruskoj Federaciji, izlazi iz Ruske Federacije ili se transportuje preko teritorije Ruske Federacije, pod uslovom da porijeklo te robe nije iz Ruske Federacije i da vlasnik te robe nije državljanin Ruske Federacije.

(4) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na nabavku u Ruskoj Federaciji sirove nafte ili naftnih derivata, koji su potrebni da bi se zadovoljile osnovne potrebe kupaca u Ruskoj Federaciji ili humanitarnih aktivnosti u Ruskoj Federaciji.

(5) Lista sirove nafte i naftnih derivata iz stava 1 ovog člana data je u Prilogu 11, koji je sastavni dio ove odluke.

#### **Član 41**

(1) Zabranjuje se, direktno ili indirektno, pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili finansiranja ili finansijske pomoći u vezi s trgovinom, brokerskim uslugama ili prevozom u druge države, uključujući prenos sa broda na brod, sirove nafte ili naftnih derivata iz člana 40 stav 1 ove odluke.

(2) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na izvršavanje ugovora zaključenih prije 4. juna 2022. godine ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora do:

- 5. decembra 2022. godine, za sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00;
- 5. februara 2023. godine, za naftne derive obuhvaćene oznakom KN 2710.

(3) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na isplatu zahtjeva za odštetu, poslije 5. decembra 2022. godine za sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00 ili poslije 5. februara 2023. godine, za naftne derive obuhvaćene oznakom KN 2710, na osnovu ugovora o osiguranju zaključenih prije 4. juna 2022. godine, pod uslovom da je osiguranje prestalo do određenog datuma.

(4) Zabranjena je trgovina, brokerske usluge ili uvoz u druge države, uključujući prenos sa broda na brod, sirove nafte obuhvaćene oznakom KN 2709 00 od 5. decembra 2022. godine ili naftnih derivata obuhvaćenih oznakom KN 2710 od 5. februara 2023. godine, iz člana 40 stav 1 ove odluke.

(5) Od datuma stupanja na snagu svake sledeće odluke Savjeta Evropske unije kojom se mijenja Prilog 12 ove odluke, zabrane iz st. 1 i 4 ovog člana ne primjenjuju se, tokom perioda od 90 dana, na prevoz proizvoda koji su navedeni u Prilogu 11 ove odluke a koji su porijeklom iz Ruske Federacije ili su izvezeni iz Ruske Federacije, kao i na direktno ili indirektno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili finansiranja ili pružanja finansijske pomoći u vezi s tim prevozom, pod uslovom:

- da se prevoz ili pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili finansiranja ili finansijske pomoći u vezi s tim prevozom temelje na ugovoru zaključenom prije datuma stupanja na snagu svake sljedeće odluke Savjeta Evropske unije o izmjeni Priloga 12 ove odluke; i
- da nabavna cijena barela nije bila veća od cijene utvrđene u Prilogu 12 ove odluke na datum zaključenja tog ugovora.

(6) Zabrane iz st. 1 i 4 ovog člana ne primjenjuju se:

- od 5. decembra 2022. godine na sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00, i od 5. februara 2023. godine na naftne derive obuhvaćene oznakom KN 2710, koji su porijeklom iz Ruske Federacije ili su izvezeni iz Ruske Federacije, pod uslovom da nabavna cijena barela takvih proizvoda ne premašuje cijene utvrđene u Prilogu 12 ove odluke;

- na sirovu naftu ili naftne derive, koji su navedeni u Prilogu 11 ove odluke, ako je ta roba porijeklom iz druge države i samo se utovara u Ruskoj Federaciji, izvozi iz nje ili se vrši tranzit preko njene teritorije, pod uslovom da ni porijeklo ni vlasnik te robe nisu iz Ruske Federacije;

- na prevoz ili tehničku pomoć, brokerske usluge, finansiranje ili pružanje finansijske pomoći u vezi sa takvim prevozom, proizvoda i projekata navedenih u Prilogu 13 ove odluke u treće zemlje koje su u njemu navedene, u trajanju navedenom u tom prilogu;

- od 5. decembra 2022. godine na sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00, koja je porijeklom iz Ruske Federacije ili je izvezena iz Ruske Federacije i kupljena je iznad cijene utvrđene u Prilogu 12 ove odluke i koja je utovarena na plovilo u luci utovara prije 5. decembra 2022. godine i istovarena u luci istovara prije 19. januara 2023. godine;

- od 5. februara 2023. godine na naftne derive obuhvaćene oznakom KN 2710 koji su porijeklom iz Ruske Federacije ili su izvezeni iz Ruske Federacije i kupljeni su iznad odgovarajuće cijene utvrđene u Prilogu 12 ove odluke i utovareni su na plovilo u luci utovara prije 5. februara 2023. godine i istovareni u luci prije 1. aprila 2023. godine.

(7) U primjeni stava 4 ovog člana i stava 6 alineja 1 ovog člana, za rusku sirovu naftu ili naftne derive uvrštene na popis u Prilogu 13 ove odluke, ukrcane od 20. februara 2024. godine, pružaoci usluga koji za takve proizvode nemaju pristup kupovnoj cijeni po barelu

utvrđenoj u Prilogu 12 prikupljaju informacije o cijenama raščlanjenim po stavkama za propratne troškove koje su dostavili ekonomski subjekti koji se nalaze dalje u lancu snabdijevanja ruskom sirovom naftom ili naftnim derivatima. Takve informacije o cijenama raščlanjenima po stavkama dostavljaju se drugim ugovornim stranama i nadležnim organima iz člana 55 ove odluke, na njihov zahtjev, u svrhu provjere usklađenosti s ovim članom.

(8) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na pružanje usluga pilota potrebnih zbog pomorske sigurnosti.

(9) Zabrane iz st. 1 i 4 ovog člana ne primjenjuju se na prevoz ili pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili finansiranja ili pružanja finansijske pomoći u vezi s prevozom potrebnim za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno uticati na zdravlje i bezbjednost ljudi ili na životnu sredinu, ili kao odgovor na prirodne katastrofe, pod uslovom da je nadležni organ iz člana 55 ove odluke obaviješten odmah nakon što je događaj utvrđen.

(10) Cijene sirove nafte i naftnih derivata iz stava 5 ovog člana navedene su u Prilogu 12, koji je sastavni dio ove odluke.

(11) Lista projekata iz stava 6 alineja 3 ovog člana data je Prilogu 13, koji je sastavni dio ove odluke.

## Član 42

(1) Izuzetno od čl. 19, 20, 31 i 38 ove odluke, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti prodaju, nabavku, prenos, izvoz ili tranzit preko teritorije Ruske Federacije, robe i tehnologije iz tih članova ili pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, ili finansiranja ili finansijske pomoći, za rad i održavanje naftovoda Konzorcijuma za kaspinski naftovod (CPC) i pripadajuće infrastrukture potrebne za prevoz robe obuhvaćene oznakom KN 2709 00 porijeklom iz Republike Kazahstan i koja se samo utovara u Ruskoj Federaciji, izlazi iz nje ili se preko njene teritorije prevozi, pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde da:

- takva prodaja, nabavka, prenos, izvoz ili tranzit preko teritorije Ruske Federacije ili pružanje s tim povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga ili finansiranje i finansijska pomoć potrebni su za rad, održavanje, popravku ili zamjenu sastavnih djelova naftovoda CPC-a i povezane infrastrukture;

- nijesu tražene vrste robe, tehnologija ili pomoći uz vrste robe i tehnologije koje su prethodno izvezene iz Evropske unije ili pomoći koja je prethodno pružena iz Evropske unije, zemlje članice Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarske Konfederacije ili partnerske zemlje iz člana 15 stav 9 ove odluke, u Rusku Federaciju radi rada, neophodnog održavanja, popravke ili zamjene sastavnih djelova naftovoda CPC-a i povezane infrastrukture, kao i povezane pomoći;

- zatražene količine su srazmjerne količinama koje se upotrebljavaju za rad, održavanje, popravku ili zamjenu sastavnih djelova naftovoda CPC-a i povezane infrastrukture; i

- takvu robu i tehnologiju pruža fizičko ili pravno lice koja podliježe članu 13 Regulative Savjeta (EU) broj 833/2014 isključivo za krajnju upotrebu u radu, neophodnom održavanju, popravci ili zamjeni sastavnih djelova naftovoda CPC-a i povezane infrastrukture.

(2) Izuzetno od člana 15 ove odluke, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti pružanje revizorskih usluga, inženjerskih usluga, usluga pravnog savjetovanja, usluga tehničkog ispitivanja i analize za rad i održavanje naftovoda CPC-a i pripadajuće infrastrukture potrebne za prevoz robe obuhvaćene oznakom KN 2709 00 porijeklom iz Republike Kazahstan koja se utovara u Ruskoj Federaciji, izlazi iz nje ili se vrši tranzit preko teritorije Ruske Federacije, nakon što utvrde da:

- pružanje tih usluga je potrebno za rad, održavanje, popravku ili zamjenu sastavnih djelova naftovoda CPC-a i pripadajuće infrastrukture; i
- takve usluge pruža fizičko lice, pravno lice koja podliježe članu 13 Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014.

(3) Pri izdavanju odobrenja na osnovu st. 1 i 2 ovog člana nadležni organ iz člana 55 ove odluke zahtijeva dostavljanje potvrde o krajnjem korisniku i detaljnih redovnih izvještaja u kojima je naznačeno da tokom radova takva roba, tehnologija ili usluge nijesu upotrijebljene u svrhe za koje su bile namijenjene.

### Član 43

(1) Zabranjuje se nabavka, uvoz ili tranzit, direktno ili indirektno, zlata ako je porijeklom iz Ruske Federacije ili je izvezeno iz Ruske Federacije u Crnu Goru ili u bilo koju treću državu poslije 22. jula 2022. godine.

(2) Zabranjuje se nabavka, uvoz ili tranzit, direktno ili indirektno, proizvoda koji su obrađeni u trećoj državi ako je u njih ugrađen proizvod zabranjen u skladu sa stavom 1 ove odluke.

(3) Zabranjuje se nabavka, uvoz ili prenos, direktno ili indirektno, zlatnog nakita ako je porijeklom iz Ruske Federacije i izvezen iz Ruske Federacije u Crnu Goru poslije 22. jula 2022. godine.

Zabranjuje se:

- pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih sa robom iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, kao i sa obezbjeđivanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebotem te robe, direktno ili indirektno u vezi sa zabranom iz st. 1, 2 i 3 ovog člana;

- finansiranje ili pružanje finansijske pomoći u vezi sa robom iz st. 1, 2 i 3 ovog člana za svaku nabavku, uvoz ili prenos te robe ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, direktno ili indirektno u vezi sa zabranom iz st. 1, 2 i 3 ovog člana.

(4) Zabrana iz st. 1, 2 i 3 ovog člana ne primjenjuju se na zlato koje je potrebno za službene potrebe diplomatskih misija, konzularnih predstavništava ili međunarodnih organizacija u Ruskoj Federaciji koje uživaju imunitet u skladu sa međunarodnim pravom.

(5) Zabrana iz stava 3 ovog člana ne primjenjuje se na zlatni nakit koji je namijenjen za ličnu upotrebu fizičkih lica koja putuju iz Crne Gore ili članova njihove uže porodice koji putuju sa njima, koji je u vlasništvu tih lica i nije namijenjen prodaji.

(6) Izuzetno od st. 1, 2 i 3 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti prenos ili uvoz kulturnih dobara koja su na pozajmici u kontekstu službene kulturne saradnje sa Ruskom Federacijom.

### Član 44

(1) Izuzetno od čl. 20, 21, 24, 27, 28, 30, 36 i 38 ove odluke, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu do, 30. juna 2024. godine, odobriti prodaju, isporuku ili prenos robe i tehnologije navedenih u prilozima II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX i XXIII Regulative Savjeta(EU) br. 833/2014, kao i u Prilogu I Regulative Savjeta (EU) 2021/821, kao i prodaju, licenciranje ili prenos na neki drugi način prava intelektualne svojine ili poslovnih tajni, kao i dodjelu prava na pristup ili ponovnu upotrebu materijala ili informacija koji su zaštićeni pravom intelektualne svojine ili su poslovne tajne, a odnose se na tu robu i tehnologiju, ako su takva prodaja, isporuka, prenos, licenciranje, dodjela prava na pristup ili ponovnu upotrebu neophodni za dezinvestiranje iz Ruske Federacije ili likvidaciju poslovnih aktivnosti u Ruskoj Federaciji, pod uslovom da su ispunjeni sljedeći uslovi, i to da:

- su roba i tehnologija u vlasništvu državljanina Crne Gore ili pravnog lica, subjekta i tijela koji su osnovani ili registrovani u skladu sa važećim propisima Crne Gore ili pravnih lica,

subjekata ili tijela s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravnog lica, subjekta i tijela koji su osnovani ili registrovani u skladu s važećim propisima Crne Gore;

- nadležni organi iz člana 55 ove odluke, koji odlučuju o zahtjevima za izdavanje odobrenja nemaju opravdane razloge da vjeruju da bi ta roba mogla biti namijenjena vojnom krajnjem korisniku ili za krajnju upotrebu u vojne svrhe u Ruskoj Federaciji, i to da su se roba i tehnologija fizički nalazile u Ruskoj Federaciji prije nego što su za tu robu i tehnologiju stupile na snagu zabrane iz čl. 20, 21, 24, 27, 28, 30, 36 i 38 ove odluke.

(2) Izuzetno od člana 20 ove odluke, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti prodaju, isporuku ili prenos robe i tehnologija uvrštenih na popis u Prilogu II Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014, do 30. septembra 2024. godine ako su takva prodaja, isporuka ili prenos neophodni za dezinvestiranje iz zajedničkog poduhvata, osnovanog ili registrovanog u skladu s pravom Crne Gore prije 24. februara 2022. godine, u kojem učestvuje rusko pravno lice, subjekt ili tijelo i koje upravlja infrastrukturom gasovoda između Ruske Federacije i drugih država.

(3) Izuzetno od čl. 35 i 37 ove odluke, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti uvoz ili prenos robe navedene u prilozima XVII i XXI Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014 do 30. juna 2024. godine, ako su takav uvoz ili prenos neophodni za dezinvestiranje iz Ruske Federacije ili likvidaciju poslovnih aktivnosti u Ruskoj Federaciji, pod uslovom da su ispunjeni sljedeći uslovi i to da:

- je roba u vlasništvu državljanina Crne Gore ili pravnog lica, subjekta i tijela koji su osnovani ili registrovani u skladu s važećim propisima Crne Gore ili pravnih lica, subjekata ili tijela s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravnog lica, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrovani u skladu sa važećim propisima Crne Gore; i

- se roba fizički nalazila u Ruskoj Federaciji prije nego što su za tu robu stupile na snagu zabrane iz čl. 35 i 37 ove odluke.

(4) Izuzetno od člana 16 ove odluke nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti nastavak pružanja usluga do 31. jula 2024. godine ako je takvo pružanje usluga neophodno za dezinvestiranje iz Ruske Federacije ili likvidaciju poslovnih aktivnosti u Ruskoj Federaciji, pod uslovom da su ispunjeni sljedeći uslovi, i to da:

- se takve usluge pružaju pravnim licima, subjektima ili tijelima nastalim prodajom i isključivo u njihovu korist;

- nadležni organi iz člana 55 ove odluke, koji odlučuju o zahtjevima za odobrenje nemaju opravdane razloge da vjeruju da bi se te usluge mogle, direktno ili indirektno, pružati Vladu Ruske Federacije ili vojnom krajnjem korisniku ili bi mogle biti namijenjene za krajnju upotrebu u vojne svrhe u Ruskoj Federaciji.

(5) Izuzetno od člana 15 stav 2 ove odluke, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, do 31. marta 2024. godine, odobriti pružanje usluga pravnog savjetovanja koje su zakonski potrebne za dovršetak prodaje ili prenosa vlasničkih prava u direktnom ili indirektnom vlasništvu pravnih lica, subjekata ili tijela s poslovnim sjedištem u Ruskoj Federaciji u pravnom licu, subjektu ili tijelu s poslovnim sjedištem u Crnoj Gori ili Evropskoj uniji.

### Član 45

Zabrane iz ove odluke ne primjenjuju se na pružanje usluga pilota potrebnih zbog pomorske sigurnosti.

### Član 46

(1) U smislu zabrane uvoza robe predviđene ovom odlukom, organ državne uprave nadležan za poslove carina može pustiti robu koja se fizički nalazi u Crnoj Gori da bude uvezena

ako je ista prijavljena carini i ako je započeta carinska procedura, u skladu sa važećim propisima, prije datuma stupanja na snagu ili početka primjene odgovarajuće uvozne zabrane, zavisno od toga što nastupi kasnije.

(2) Organ uprave nadležan za poslove carina ne smije dopustiti puštanje robe ako ima opravdani razlog za sumnju na izbjegavanje restriktivnih mjera i ne smije odobriti ponovni izvoz robe u Rusku Federaciju.

(3) Plaćanja povezana s robom iz stava 1 ovog člana moraju biti u skladu sa odredbama i ciljevima ove odluke, posebno sa zabranom kupovine, kao i Odluke Savjeta Evropske unije 2014/145/ZVBP.

(4) Robu koja se fizički nalazi u Crnoj Gori i koja je prijavljena carini prije 26. februara 2023. godine, a zaustavljena je zbog primjene ove odluke, organ uprave nadležan za poslove carina može pustiti u promet pod uslovima predviđenim u st. 1, 2 i 3 ovog člana.

### **Član 47**

(1) Zabranjuje se kupovina, direktno ili indirektno, uvoz ili prenos dijamantata i proizvoda koji sadrže dijamante, ako su porijeklom iz Ruske Federacije ili su izvezeni iz Ruske Federacije u Evropsku uniju, Crnu Goru ili u neku treću zemlju, od 1. januara 2024. godine.

(2) Zabranjuje se, direktno ili indirektno, kupovina, uvoz ili prenos dijamantata i proizvoda koji sadrže dijamante, bilo kojeg porijekla, ako su bili u tranzitu preko teritorije Ruske Federacije od 1. januara 2024. godine.

(3) Zabranjuje se, direktno ili indirektno, kupovina, uvoz ili prenos, proizvoda koji se prerađuju u drugoj državi, a koji se sastoje od dijamantata porijeklom iz Ruske Federacije ili izvezenih iz Ruske Federacije težine jednake ili veće od 1,0 karata po dijamantu, od 1. marta 2024. godine.

(4) Zabranjuje se, direktno ili indirektno, kupovina, uvoz ili prenos proizvoda koji se prerađuju u drugoj državi a koji se sastoje od dijamantata porijeklom iz Ruske Federacije ili izvezenih iz Ruske Federacije, težine jednake ili veće od 0,5 karata ili 0,1 grama po dijamantu, ili ih sadrže, od 1. septembra 2024. godine.

(5) Zabranjuje se:

- pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana, kao i s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe, direktno ili indirektno, u vezi sa zabranama iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana;

- finansiranje ili pružanje finansijske pomoći u vezi s robom iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana za svaku kupovinu, uvoz ili prenos te robe ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, direktno ili indirektno, u vezi sa zabranama iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana.

(6) Zabrane iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana ne primjenjuju se na dijamante ili proizvode koji sadrže dijamante za ličnu upotrebu fizičkih lica koja putuju u Evropsku uniju ili Crnu Goru, članova njihove uže porodice koji putuju s njima, koja je u vlasništvu tih lica i nije namijenjena prodaji.

(7) Izuzetno od st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu odobriti prenos ili uvoz kulturnih dobara koja su na pozajmici u kontekstu službene kulturne saradnje s Ruskom Federacijom.

(8) Za potrebe st. 3 i 4 ovog člana, roba obuhvaćena oznakama KN 7102 31 00 i 7102 10 00 koja se uvozi u Crnu Goru podnosi se na provjeru bez odlaganja, zajedno sa dokumentacijom kojom se potvrđuje njeno porijeklo, relevantnom organu za provjeru dijamanta. Crna Gora obezbjeđuje podnošenje dokumentacije nadležnim organima iz člana 55 ove odluke, u čiju svrhu se može odobriti carinski tranzit. Ako se odobri takav tranzit, neće se vršiti provjera, do pristizanja te robe do nadležnog organa iz člana 55 ove odluke. Uvoznik je odgovoran za ispravno premještanje robe i za troškove tog premještanja.

(9) Sve provjere koje se zahtijevaju na osnovu stava 8 ovog člana, sprovode se u skladu s pravilima i postupcima utvrđenih u Regulativom Savjeta (EZ) br. 2368/2002, koja se primjenjuje *mutatis mutandis*.

(10) Za potrebe st. 3 i 4 ovog člana, uvoznici, u trenutku uvoza, dostavljaju dokaze o zemljii porijekla dijamantata ili proizvoda koji sadrže dijamante koji se koriste kao ulazna sirovina za preradu proizvoda u drugoj državi. Od 1. septembra 2024. godine dokazi koji se temelje na prethodno navedenom uključuju odgovarajući sertifikat kojim se potvrđuje da dijamanti nisu iskopani, obrađeni ili proizvedeni u Ruskoj Federaciji.

### Član 48

(1) Državljaninu Crne Gore, fizičkom licu s boravkom u Crnoj Gori, pravnom licu, subjektu ili tijelu s poslovnim sjedištem u Crnoj Gori zabranjuje se prodaja ili prenos vlasništva na drugi način, direktno ili indirektno, tankera za prevoz sirove nafte ili naftnih derivata uvrštenih na listu u Prilogu 13 ove odluke, obuhvaćenih oznakom HS ex 8901 20, bez obzira jesu li porijeklom iz Crne Gore, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu ili tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti prodaju ili prenos vlasništva na drugi način tankera za prevoz sirove nafte ili naftnih derivata uvrštenih na listu u Prilogu 13, obuhvaćenih oznakom HS ex 8901 20.

(3) Pri odlučivanju o zahtjevima za odobrenja iz stava 2 ovog člana nadležni organi iz člana 55 ove odluke ne daju dozvolu za prodaju ili prenos vlasništva na drugi način nijednom fizičkom licu, pravnom licu, subjektu ili tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji, ako imaju opravdane razloge da vjeruju da bi se tanker upotrijebio za prevoz, ili ponovno izvesti za prevoz, sirove nafte ili naftnih derivata, porijeklom iz Ruske Federacije ili izvezениh iz Ruske Federacije radi uvoza u Crnu Goru, čime se krši zabrana iz člana 40 ove odluke, ili radi prevoza u treće zemlje po nabavnoj cijeni barela većoj od cijene utvrđene u Prilogu 11 ove odluke.

(4) O svakoj prodaji ili drugom aranžmanu kojim se prenosi vlasništvo u bilo koju treću zemlju tankera za prevoz sirove nafte ili naftnih derivata navedenih u Prilogu 13 ove odluke, obuhvaćenih oznakom HS ex 8901 20, osim prodaje ili prenosa vlasništva na drugi način zabranjenih na osnovu stava 1 ovog člana, od strane državljanina Crne Gore, fizičkog lica s boravkom u Crnoj Gori i pravnog lica, subjekta ili tijela s poslovnim sjedištem u Crnoj Gori, odmah se obavještavaju nadležni organi države članice Evropske unije čiji je vlasnik tankera državljanin, u kojoj ima boravak ili poslovno sjedište.

(5) Obavještenje iz stava 4 ovog člana mora sadržati sljedeće informacije: podatke o identitetu prodavca i kupca kao i, prema potrebi, dokumente o osnivanju prodavca i kupca, uključujući dioničarske udjele i upravu, IMO identifikacioni broj tankera, i pozivni znak tankera.

### Član 49

(1) Zabranjuje se prodaja, nabavka, prenos ili izvoz, direktno ili indirektno, robe i tehnologije, nezavisno od toga jesu li porijeklom iz Evropske unije, fizičkim i pravnim licima, subjektima ili tijelima u trećoj državi.

(2) Zabranjuje se:

- direktno ili indirektno, pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana, kao i sa pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u trećoj državi;

- pružanje finansiranja ili finansijske pomoći povezane s robom i tehnologijom iz stava 1 ovog člana za svaku prodaju, nabavku, prenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje s tim

povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u trećoj državi;

- prodaja, licenciranje ili prenos na neki drugi način prava intelektualne svojine ili poslovnih tajni, kao i dodjela prava na pristup ili ponovnu upotrebu materijala ili informacija koji su zaštićeni kao intelektualna svojina ili su poslovne tajne, a odnose se na robu i tehnologiju iz stava 1 ovog člana, kao i na pružanje, proizvodnju, održavanje i upotrebu te robe i tehnologije, direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u drugoj državi.

(3) Ako prodaja, nabavka, tranzit ili izvoz robe ili tehnologije iz stava 1 ovog člana, fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji nijesu zabranjeni ovom odlukom, njihova prodaja, nabavka, prenos ili izvoz fizičkom ili pravnom licu, subjektu i tijelu u navedenoj trećoj državi nijesu zabranjeni ako su ispunjeni isti uslovi koji se na osnovu ove odluke primjenjuju na izvoz u Rusku Federaciju ili na upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(4) Nadležni organi iz člana 55 ove odluke mogu u skladu s ovom odlukom odobriti prodaju, nabavku, prenos ili izvoz robe ili tehnologije iz stava 1 ovog člana, fizičkom licu, pravnom licu, subjektu i tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

### **Član 50**

(1) Pri prodaji, isporuci, prenosu ili izvozu u drugu državu, uz izuzetak partnerskih zemalja navedenih u Prilogu 8 ove odluke, osjetljive robe ili tehnologije navedene u prilozima XI, XX i XXXV Regulative Savjeta (EU) br. 833/2014, zajedničkih proizvoda visokog prioriteta, ili vatrengog oružja i municije kako su navedene u Prilogu I Regulative Savjeta (EU) br. 258/2012, izvoznici moraju, od 20. marta 2024. godine, ugovorom zabraniti ponovni izvoz u Rusku Federaciju i ponovni izvoz za upotrebu u Ruskoj Federaciji. Evropska unija preduzima potrebne mjere kako bi utvrdila predmete za koje je određeno da su zajednički proizvodi visokog prioriteta.

(2) Stav 1 ovog člana ne primjenjuje se na izvršenje ugovora zaključenih prije 19. decembra 2023. godine do 20. decembra 2024. godine ili do datuma njihovog isteka, zavisno od toga što nastupi ranije.

(3) Pri primjeni stava 1 ovog člana, izvoznici osiguravaju da sporazum s partnerom iz druge države sadrži odgovarajuća pravna sredstva u slučaju kršenja ugovorne obaveze preuzete u skladu sa stavom 1 ovog člana.

(4) Ako partner iz druge države prekrši bilo koju od ugovornih obaveza preuzetih u skladu sa stavom 1 ovog člana, izvoznici izvještavaju nadležne organe iz člana 55 ove odluke, čim saznaju za kršenje te ugovorne obaveze.

### **Član 51**

Fizička lica, pravna lica, subjekti ili tijela ne snose nikakvu odgovornost ako nijesu bili svjesni ili nijesu imali razloga za sumnju da bi se njihovim aktivnostima mogle kršiti mjere iz ove odluke.

### **Član 52**

Zabranjuje se svjesno ili namjerno učestvovanje u aktivnostima čiji je cilj ili posljedica zaobilazeњe zabrana utvrđenih ovom odlukom.

### **Član 53**

Prevod Regulative Savjeta (EU) broj 833/2014 objaviće se na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.

### **Član 54**

Neće se udovoljavati zahtjevima u vezi sa ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje, direktno ili indirektno, u cjelini ili djelimično, uticale mjere uvedene ovom odlukom, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, kao što su zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na osnovu jemstva, a posebno zahtjev za produženje ili plaćanje obveznice, jemstva ili odštete, posebno finansijskog jemstva ili odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

- pravna lica, subjekti ili tijela navedeni u prilozima ove odluke ili pravna lica, subjekti ili tijela s poslovnim sjedištem van Crne Gore ili Evropske unije u čijim vlasničkim pravima oni imaju, direktno ili indirektno, više od 50 % vlasništva;

- bilo koje drugo fizičko i pravno lice, subjekt ili tijelo iz Ruske Federacije; ili

- bilo koje lice, subjekt ili tijelo koji djeluju preko ili za račun jednog od fizičkih lica, subjekata ili tijela iz al. 1 i 2 ovog stava.

### **Član 55**

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo energetike i rудarstva, Agencija za sprječavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kao i drugi organi i pravna lica nadležni za primjenu restriktivnih mjeru koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, obezbijede primjenu ove odluke, kao i da o preduzetim aktivnostima obavijeste Ministarstvo vanjskih poslova.

### **Član 56**

(1) Ova odluka se primjenjuje do 31. jula 2024. godine.

(2) Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjeru, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

### **Član 57**

O produženju primjene ove odluke Ministarstvo vanjskih poslova obavijestiće nadležne organe i pravna lica iz člana 55 ove odluke.

### **Član 58**

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjer utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini („Službeni list CG“, br. 79/23 i 119/23).

**Član 59**

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

**Broj:**

**Podgorica, \_\_\_\_\_ 2024. godine**

**Vlada Crne Gore**

**Predsjednik,  
mr Milojko Spajić**

**PRILOG 1**

1. SBERBANK
2. VTB BANK
3. GAZPROMBANK
4. VNESHECONOMBANK (VEB)
5. ROSSELKHOZBANK

**PRILOG 2**

OPK OBORONPROM  
UNITED AIRCRAFT CORPORATION  
URALVAGONZAVOD

**PRILOG 3**

ROSNEFT  
TRANSNEFT  
GAZPROM NEFT

**PRILOG 4**

Alfa Bank  
Bank Otkritie  
Bank Rossiya  
Promsvyazbank

**PRILOG 5**

Almaz-Antey  
Kamaz  
Novorossiysk Commercial Sea Port  
Rostec (državna korporacija za ruske tehnologije)  
Russian Railways  
Russian Maritime Register of Shipping (ruski pomorski registar brodova)  
JSC PO Sevmash  
Sovcomflot  
United Shipbuilding Corporation

**PRILOG 6**

DIO A

OPK OBORONPROM  
UNITED AIRCRAFT CORPORATION  
URALVAGONZAVOD  
ROSNEFT  
TRANSNEFT  
GAZPROM NEFT  
ALMAZ-ANTEY  
KAMAZ  
ROSTECH (DRŽAVNA KORPORACIJA ZA RUSKE TEHNOLOGIJE)

JSC PO SEVMASH  
SOVCOMFLOT  
UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

DIO B  
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING (RMRS)

DIO C  
RUSKA BANKA ZA REGIONALNI RAZVOJ

**PRILOG 7**

<b>Naziv pravnog lica, subjekta i tijela</b>	<b>Datum početka primjene</b>
Bank Otkritie	12. marta 2022.
Novikombank	12. marta 2022.
Promsvyazbank	12. marta 2022.
Bank Rossiya	12. marta 2022.
Sovcombank	12. marta 2022.
VNESHECONOMBANK (VEB)	12. marta 2022.
VTB BANK	12. marta 2022.
Sberbank	14. juna 2022.
Credit Bank of Moscow	14. juna 2022.
Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank	14. juna 2022.

**PRILOG 8**

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE  
JAPAN  
UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE  
JUŽNA KOREJA  
AUSTRALIJA  
KANADA  
NOVI ZELAND  
NORVEŠKA  
ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA

**PRILOG 9**

1. JSC Sirius (Ruska Federacija)
2. OJSC Stankoinstrument (Ruska Federacija)
3. OAO JSC Chemcomposite (Ruska Federacija)

4. JSC Kalashnikov (Ruska Federacija)
5. JSC Tula Arms Plant (Ruska Federacija)
6. NPK Technologii Maschinostrojenija (Ruska Federacija)
7. OAO Wysokototschnye Kompleksi (Ruska Federacija)
8. OAO Almaz Antey (Ruska Federacija)
9. OAO NPO Bazalt (Ruska Federacija)
10. Admiralty Shipyard JSC (Ruska Federacija)
11. Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Naučno-istraživačko-tehnološki institut Aleksandrov – NITI) (Ruska Federacija)
12. Argut OOO (Ruska Federacija)
13. Communication center of the Ministry of Defense (Komunikacioni centar Ministarstva odbrane) (Ruska Federacija)
14. Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Federalni istraživački centar, Institut za katalizu Boreskov) (Ruska Federacija)
15. Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Federalno državno budžetsko preduzeće u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije) (Ruska Federacija)
16. Federalno državno budžetsko preduzeće „Special Flight Unit Rossiya” u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije (Ruska Federacija)
17. Federalno državno unitarno preduzeće „Dukhov Automatics Research Institute” (VNIIA) (Ruska Federacija)
18. Foreign Intelligence Service (Vanjska obavještajna služba) (SVR) (Ruska Federacija)
19. Forenzički centar regije Nizhniy Novgorod, glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova (Ruska Federacija)
20. International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (ruski kvantni centar) (Ruska Federacija)
21. Irkut Corporation (Ruska Federacija)
22. Javno dioničarsko društvo „Irkut Research and Production Corporation” (Istraživački i proizvodni centar Irkut) (Ruska Federacija)
23. Dioničarsko društvo „Scientific Research Institute of Computing Machinery” (Institut za naučna istraživanja računarskih uređaja) (Ruska Federacija)
24. JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Ruska Federacija)
25. JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Ruska Federacija)
26. JSC Shipyard Zaliv (brodogradilište u Zalivu) (Autonomna Republika Krim, koju je Ruska Federacija nezakonito pripojila)
27. JSC Rocket and Space Centre – Progress (Raketni i svemirski centar) (Ruska Federacija)
28. Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Ruska Federacija)
29. Kazan Helicopter Plant PJSC (Ruska Federacija)
30. Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Ruska Federacija)
31. Ministry of Defence RF (Ministarstvo odbrane Ruske Federacije) (Ruska Federacija)
32. Moscow Institute of Physics and Technology (Moskovski institut za fiziku i tehnologiju) (Ruska Federacija)
33. NPO High Precision Systems JSC (Ruska Federacija)
34. NPO Splav JSC (Ruska Federacija)
35. OPK Oboronprom (Ruska Federacija)
36. PJSC Beriev Aircraft Company (Ruska Federacija)
37. PJSC Irkut Corporation (Ruska Federacija)
38. PJSC Kazan Helicopters (Ruska Federacija)
39. POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Ruska Federacija)
40. Promtech-Dubna, JSC (Ruska Federacija)
41. Javno dioničko društvo „United Aircraft Corporation” (Ruska Federacija)

42. Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Ruska Federacija)
43. Rapart Services LLC (Ruska Federacija)
44. Rosoboronexport OJSC (ROE) (Ruska Federacija)
45. Rostec (državna korporacija za ruske tehnologije) (Ruska Federacija)
46. Rostekh – Azimuth (Ruska Federacija)
47. Russian Aircraft Corporation MiG (Ruska Federacija)
48. Russian Helicopters JSC (Ruska Federacija)
49. SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Ruska Federacija)
50. Sukhoi Aviation JSC (Ruska Federacija)
51. Sukhoi Civil Aircraft (Ruska Federacija)
52. Tactical Missiles Corporation JSC (Ruska Federacija)
53. Tupolev JSC (Ruska Federacija)
54. UEC-Saturn (Ruska Federacija)
55. United Aircraft Corporation (Ruska Federacija)
56. JSC AeroKompozit (Ruska Federacija)
57. United Engine Corporation (Ruska Federacija)
58. UEC-Aviadvigatel JSC (Ruska Federacija)
59. United Instrument Manufacturing Corporation (Ruska Federacija)
60. United Shipbuilding Corporation (Ruska Federacija)
61. JSC PO Sevmash (Ruska Federacija)
62. Krasnoye Sormovo Shipyard (brodogradilište Krasnoje Sormovo) (Ruska Federacija)
63. Severnaya Shipyard (brodogradilište Severnaya) (Ruska Federacija)
64. Shipyard Yantar (brodogradilište Yantar) (Ruska Federacija)
65. Uralvagonzavod (Ruska Federacija)
66. Baikal Electronics (Ruska Federacija)
67. Center for Technological Competencies in Radiophotonics (Centar za tehnološku stručnost u radiofoniji) (Ruska Federacija)
68. Central Research and Development Institute Tsiklon (Centralni institut za istraživanje i razvoj Tziklon) (Ruska Federacija)
69. Crocus Nano Electronics (Ruska Federacija)
70. Dalzavod Ship-Repair Center (Centar za popravak brodova Dalzavod) (Ruska Federacija)
71. Elara (Ruska Federacija)
72. Electronic Computing and Information Systems (Ruska Federacija)
73. ELPROM (Ruska Federacija)
74. Engineering Center Ltd. (Ruska Federacija)
75. Forss Technology Ltd. (Ruska Federacija)
76. Integral SPB (Ruska Federacija)
77. JSC Element (Ruska Federacija)
78. JSC Pella-Mash (Ruska Federacija)
79. JSC Shipyard Vypel (Ruska Federacija)
80. Kranark LLC (Ruska Federacija)
81. Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Ruska Federacija)
82. LLC Center (Ruska Federacija)
83. MCST Lebedev (Ruska Federacija)
84. Miass Machine-Building Factory (Fabrika za pravljenje mašina Miass) (Ruska Federacija)
85. Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Centar za istraživanja i razvoj u mikroelektronici Novosibirsk) (Ruska Federacija)
86. MPI VOLNA (Ruska Federacija)
87. N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Ruska Federacija)
88. Nerpa Shipyard (Ruska Federacija)

89. NM-Tekh (Ruska Federacija)
90. Novorossiysk Shipyard JSC (Ruska Federacija)
91. NPO Electronic Systems (Ruska Federacija)
92. NPP Istok (Ruska Federacija)
93. NTC Metrotek (Ruska Federacija)
94. OAO GosNIIkhimanalit (Ruska Federacija)
95. OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Ruska Federacija)
96. OJSC TSRY (Ruska Federacija)
97. OOO Elkomtek (Elkomtex) (Ruska Federacija)
98. OOO Planar (Ruska Federacija)
99. OOO Sertal (Ruska Federacija)
100. Photon Pro LLC (Ruska Federacija)
101. PJSC Zvezda (Ruska Federacija)
102. Amur Shipbuilding Factory PJSC (Ruska Federacija)
103. AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (centar za brodogradnju i popravku brodova) (Ruska Federacija)
104. AO Kronshtadt (Ruska Federacija)
105. Avant Space LLC (Ruska Federacija)
106. Production Association Strela (Ruska Federacija)
107. Radioavtomatika (Ruska Federacija)
108. Research Center Module (Istraživački centar Module) (Ruska Federacija)
109. Robin Trade Limited (Ruska Federacija)
110. R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (centralna kancelarija za projektovanje hidroglisera) (Ruska Federacija)
111. Rubin Sever Design Bureau (Ruska Federacija)
112. Russian Space Systems (Ruska Federacija)
113. Rybinsk Shipyard Engineering (Ruska Federacija)
114. Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Institut za naučna istraživanja u primijenjenoj hemiji) (Ruska Federacija)
115. Scientific-Research Institute of Electronics (Institut za naučna istraživanja u elektronici) (Ruska Federacija)
116. Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Institut za naučna istraživanja u hipersoničkim sistemima) (Ruska Federacija)
117. Scientific Research Institute NII Submikron (Institut za naučna istraživanja NII Submikron) (Ruska Federacija)
118. Sergey IONOV (Ruska Federacija)
119. Serniya Engineering (Ruska Federacija)
120. Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Ruska Federacija)
121. Ship Maintenance Center Zvezdochka (Centar za održavanje brodova Zvezdochka) (Ruska Federacija)
122. State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Državno područje za ispitivanje vazduhoplovnih sistema) (Ruska Federacija)
123. State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Ruska Federacija)
124. State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Ruska Federacija)
125. State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Državni institut za istraživanje mašinogradnje Bakhirev) (Ruska Federacija)
126. Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Ruska Federacija)
127. UAB Pella-Fjord (Ruska Federacija)
128. United Shipbuilding Corporation JSC ,35th Shipyard' (Ruska Federacija)

- 129. United Shipbuilding Corporation JSC ‚Astrakhan Shipyard‘ (Ruska Federacija)
- 130. United Shipbuilding Corporation JSC ‚Aysberg Central Design Bureau‘ (Ruska Federacija)
- 131. United Shipbuilding Corporation JSC ‚Baltic Shipbuilding Factory‘ (Ruska Federacija)
- 132. United Shipbuilding Corporation JSC ‚Krasnoye Sormovo Plant OJSC‘ (Ruska Federacija)
- 133. United Shipbuilding Corporation JSC SC ‚Zvyozdochka‘ (Ruska Federacija)
- 134. United Shipbuilding Corporation ‚Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar‘ (Ruska Federacija)
- 135. United Shipbuilding Corporation ‚Scientific Research Design Technological Bureau Onega‘ (Ruska Federacija)
- 136. United Shipbuilding Corporation ‚Sredne-Nevsky Shipyard‘ (Ruska Federacija)
- 137. Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Uralski institut za naučna istraživanja kompozitnih materijala) (Ruska Federacija)
- 138. Urals Project Design Bureau Detal (Ruska Federacija)
- 139. Vega Pilot Plant (Ruska Federacija)
- 140. Vertikal LLC (Ruska Federacija)
- 141. Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Ruska Federacija)
- 142. VTK Ltd (Ruska Federacija)
- 143. Yaroslavl Shipbuilding Factory (Ruska Federacija)
- 144. ZAO Elmiks-VS (Ruska Federacija)
- 145. ZAO Sparta (Ruska Federacija)
- 146. ZAO Svyaz Inzhiniring (Ruska Federacija)
- 147. 46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. centralni institut za naučna istraživanja) (Ruska Federacija)
- 148. Alagir Resistor Factory (Ruska Federacija)
- 149. All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Sveruski istraživački institut za optička i fizička mjerena) (Ruska Federacija)
- 150. All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Sveruski naučno-istraživački institut Etalon JSC) (Ruska Federacija)
- 151. Almaz JSC (Ruska Federacija)
- 152. Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Ruska Federacija)
- 153. Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Ruska Federacija)
- 154. Dolgorudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Ruska Federacija)
- 155. Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Ruska Federacija)
- 156. Electrosignal JSC (Ruska Federacija)
- 157. Energiya JSC (Ruska Federacija)
- 158. Engineering Center Moselectronproekt (Ruska Federacija)
- 159. Etalon Scientific and Production Association (Ruska Federacija)
- 160. Evgeny Krayushin (Ruska Federacija)
- 161. Foreign Trade Association Mashprorintorg (Ruska Federacija)
- 162. Ineko LLC (Ruska Federacija)
- 163. Informakustika JSC (Ruska Federacija)
- 164. Institute of High Energy Physics (Institut za visokoenergetsku fiziku) (Ruska Federacija)
- 165. Institute of Theoretical and Experimental Physics (Institut za teoretsku i eksperimentalnu fiziku) (Ruska Federacija)
- 166. Inteltech PJSC (Ruska Federacija)
- 167. ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Ruska Federacija)
- 168. Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Ruska Federacija)
- 169. Kulon Scientific-Research Institute JSC (naučno-istraživački institut Kulon JSC) (Ruska Federacija)
- 170. Lutch Design Office JSC (Ruska Federacija)
- 171. Meteor Plant JSC (Ruska Federacija)
- 172. Moscow Communications Research Institute JSC (Ruska Federacija)

173. Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Ruska Federacija)
174. NPO Elektromechaniki JSC (Ruska Federacija)
175. Omsk Production Union Irtysh JSC (Ruska Federacija)
176. Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Ruska Federacija)
177. Optron, JSC (Ruska Federacija)
178. Pella Shipyard OJSC (Ruska Federacija)
179. Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Ruska Federacija)
180. Pskov Distance Communications Equipment Plant (Ruska Federacija)
181. Radiozavod JSC (Ruska Federacija)
182. Razryad JSC (Ruska Federacija)
183. Research Production Association Mars (Ruska Federacija)
184. Ryazan Radio-Plant (Ruska Federacija)
185. Scientific Production Center Vigstar JSC (Ruska Federacija)
186. Scientific Production Enterprise ‚Radiosviaz‘ (Ruska Federacija)
187. Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Naučno-istraživački institut Ferrite-Domen) (Ruska Federacija)
188. Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Naučno-istraživački institut za sisteme upravljanja komunikacijama) (Ruska Federacija)
189. Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Naučno-proizvodno udruženje i naučno-istraživački institut za radiokomponente) (Ruska Federacija)
190. Scientific-Production Enterprise ‚Kant‘ (Ruska Federacija)
191. Scientific-Production Enterprise ‚Svyaz‘ (Ruska Federacija)
192. Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Ruska Federacija)
193. Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Ruska Federacija)
194. Scientific-Production Enterprise Volna (Ruska Federacija)
195. Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Ruska Federacija)
196. Scientific-Research Institute ‚Argon‘ (Ruska Federacija)
197. Scientific-Research Institute and Factory Platan (Ruska Federacija)
198. Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Ruska Federacija)
199. Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Ruska Federacija)
200. Special Design Bureau Salute JSC (Ruska Federacija)
201. Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‚Salute‘ (Ruska Federacija)
202. Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau ‚Vympel‘ By Name I.I.Toropov“ (Ruska Federacija)
203. Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‚URALELEMENT‘ (Ruska Federacija)
204. Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‚Plant Dagdiesel‘ (Ruska Federacija)
205. Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“ (Ruska Federacija)
206. Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Ruska Federacija)
207. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Ruska Federacija)
208. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Ruska Federacija)
209. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Ruska Federacija)
210. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Ruska Federacija)
211. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Ruska Federacija)
212. Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design“ (Ruska Federacija)
213. Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Ruska Federacija)

- 214. Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Ruska Federacija)
- 215. Tactical Missile Company, NPO Lightning (Ruska Federacija)
- 216. Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‚Molot‘ (Ruska Federacija)
- 217. Tactical Missile Company, PJSC ‚MBDB ‚ISKRA‘ (Ruska Federacija)
- 218. Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Ruska Federacija)
- 219. Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Ruska Federacija)
- 220. Tactical Missile Corporation, ‚Central Design Bureau of Automation‘ (Ruska Federacija)
- 221. Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Ruska Federacija)
- 222. Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‚Region‘ (Ruska Federacija)
- 223. Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‚Soyuz‘ (Ruska Federacija)
- 224. Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Ruska Federacija)
- 225. Tactical Missile Corporation, Concern ‚MPO – Gidropribor‘ (Ruska Federacija)
- 226. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‚KRASNY GIDROPRESS‘ (Ruska Federacija)
- 227. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Ruska Federacija)
- 228. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Ruska Federacija)
- 229. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Ruska Federacija)
- 230. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Ruska Federacija)
- 231. Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Ruska Federacija)
- 232. Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Ruska Federacija)
- 233. Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Ruska Federacija)
- 234. Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‚Detal‘ (Ruska Federacija)
- 235. Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 236. Tambov Plant (TZ) ‚October‘ (Ruska Federacija)
- 237. United Shipbuilding Corporation ‚Production Association Northern Machine Building Enterprise‘ (Ruska Federacija)
- 238. United Shipbuilding Corporation ‚5th Shipyard‘ (Ruska Federacija)
- 239. Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Ruska Federacija)
- 240. Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Ruska Federacija)
- 241. Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Ruska Federacija)
- 242. Rosatomflot (Ruska Federacija)
- 243. Lyulki Experimental-Design Bureau (Ruska Federacija)
- 244. Lyulki Science and Technology Center (Ruska Federacija)
- 245. AO Aviaagregat (Ruska Federacija)
- 246. Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Ruska Federacija)
- 247. Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Ruska Federacija)
- 248. Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Ruska Federacija)
- 249. Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Ruska Federacija)
- 250. Federal State Unitary Enterprise ‚State Scientific-Research Institute for Aviation Systems‘ (GosNIIAS) (Ruska Federacija)
- 251. Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Ruska Federacija)
- 252. Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Ruska Federacija)
- 253. Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Ruska Federacija)
- 254. Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Ruska Federacija)
- 255. Joint Stock Company 766 UPTK (Ruska Federacija)
- 256. Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Ruska Federacija)
- 257. Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Ruska Federacija)

- 258.Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Ruska Federacija)
- 259. Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Ruska Federacija)
- 260.Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise Named After V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Ruska Federacija)
- 261. JSC NII Steel (Ruska Federacija)
- 262. Joint Stock Company Remdizel (Ruska Federacija)
- 263.Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Ruska Federacija)
- 264. Joint Stock Company STAR (Ruska Federacija)
- 265. Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Ruska Federacija)
- 266. Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Ruska Federacija)
- 267.Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Ruska Federacija)
- 268.Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Ruska Federacija)
- 269. Lytkarino Machine-Building Plant (Ruska Federacija)
- 270. Moscow Aviation Institute (Ruska Federacija)
- 271. Moscow Institute of Thermal Technology (Ruska Federacija)
- 272. Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Ruska Federacija)
- 273.Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Ruska Federacija)
- 274. Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Ruska Federacija)
- 275. Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Ruska Federacija)
- 276. Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Ruska Federacija)
- 277.Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Ruska Federacija)
- 278. Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Ruska Federacija)
- 279. Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Ruska Federacija)
- 280. Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Ruska Federacija)
- 281.Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Ruska Federacija)
- 282.Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Ruska Federacija)
- 283. Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Ruska Federacija)
- 284. Salute Gas Turbine Research and Production Center (Ruska Federacija)
- 285.Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Ruska Federacija)
- 286. Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Ruska Federacija)
- 287.Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Ruska Federacija)
- 288. Software Research Institute (Ruska Federacija)
- 289.Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (City of Sevastopol, illegally annexed by Ruska Federacija)
- 290. Tula Arms Plant (Ruska Federacija)
- 291. Russian Institute of Radio Navigation and Time (Ruska Federacija)
- 292.Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Ruska Federacija)
- 293.Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Ruska Federacija)
- 294.Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIIFTRI) (Ruska Federacija)

- 295.Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Ruska Federacija)
- 296.The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Ruska Federacija)
- 297.Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Ruska Federacija)
298. UEC-Perm Engines, JSC (Ruska Federacija)
299. Ural Works of Civil Aviation, JSC (Ruska Federacija)
300. Central Design Bureau for Marine Engineering ,Rubin', JSC (Ruska Federacija)
301. „Aeropribor-Voskhod‘, JSC (Ruska Federacija)
302. Aerospace Equipment Corporation, JSC (Ruska Federacija)
- 303.Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Ruska Federacija)
304. Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Ruska Federacija)
305. Afanasyev Technomac, JSC (Ruska Federacija)
306. Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Ruska Federacija)
307. AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Ruska Federacija)
308. Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Ruska Federacija)
309. Joint Stock Company Eleron (Ruska Federacija)
310. AO Rubin (Ruska Federacija)
- 311.Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Ruska Federacija)
312. Branch of PAO II – Aviastar (Ruska Federacija)
- 313.Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Ruska Federacija)
314. Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Ruska Federacija)
- 315.Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Ruska Federacija)
- 316.Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Ruska Federacija)
- 317.Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Ruska Federacija)
318. Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Ruska Federacija)
- 319.Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Ruska Federacija)
320. Joint Stok Company Microtechnology (Ruska Federacija)
321. Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Ruska Federacija)
322. Joint Stock Company Radiopribor (Ruska Federacija)
323. Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Ruska Federacija)
- 324.Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Ruska Federacija)
325. Joint Stock Company Rychag (Ruska Federacija)
326. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Ruska Federacija)
- 327.Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics Named After V.I. Shimko (Ruska Federacija)
- 328.Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Ruska Federacija)
329. Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Ruska Federacija)
330. Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Ruska Federacija)
331. Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Ruska Federacija)
332. Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Ruska Federacija)
- 333.Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Ruska Federacija)
334. Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Ruska Federacija)
335. Public Joint Stock Company Techpribor (Ruska Federacija)
- 336.Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Ruska Federacija)

- 337. V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Ruska Federacija)
- 338. Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Ruska Federacija)
- 339. Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Ruska Federacija)
- 340. Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Ruska Federacija)
- 341. Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Ruska Federacija)
- 342. Irkutsk Aviation Plant (Ruska Federacija)
- 343. Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Ruska Federacija)
- 344. Joint Stock Company Experimental Design Bureau Named After A.S. Yakovlev (Ruska Federacija)
- 345. Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Ruska Federacija)
- 346. Joint Stock Company 'Head Special Design Bureau Prozhektor' (Ruska Federacija)
- 347. Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Ruska Federacija)
- 348. Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Ruska Federacija)
- 349. Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Ruska Federacija)
- 350. Joint Stock Company SPMDB Malachite (Ruska Federacija)
- 351. Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Ruska Federacija)
- 352. Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Ruska Federacija)
- 353. Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Ruska Federacija)
- 354. NPP Start (Ruska Federacija)
- 355. OAO Radiofizika (Ruska Federacija)
- 356. P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Ruska Federacija)
- 357. Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Ruska Federacija)
- 358. Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Ruska Federacija)
- 359. Radio Technical Institute Named After A. L. Mints (Ruska Federacija)
- 360. Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Ruska Federacija)
- 361. Shvabe JSC (Ruska Federacija)
- 362. Special Technological Center LLC (Ruska Federacija)
- 363. St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Ruska Federacija)
- 364. St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Ruska Federacija)
- 365. St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Ruska Federacija)
- 366. Strategic Control Posts Corporation (Ruska Federacija)
- 367. V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Ruska Federacija)
- 368. Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Ruska Federacija)
- 369. Voentelecom JSC (Ruska Federacija)
- 370. A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Ruska Federacija)
- 371. Ak Bars Holding (Ruska Federacija)
- 372. Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Ruska Federacija)
- 373. Systems of Biological Synthesis LLC (Ruska Federacija)
- 374. Borisfen, JSC (Ruska Federacija)
- 375. Barnaul cartridge plant, JSC (Ruska Federacija)
- 376. Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Ruska Federacija)
- 377. Bryansk Automobile Plant, JSC (Ruska Federacija)
- 378. Burevestnik Central Research Institute, JSC (Ruska Federacija)
- 379. Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Ruska Federacija)

- 380. Arsenal Machine-building plant, OJSC (Ruska Federacija)
- 381. Central Design Bureau of Automatics, JSC (Ruska Federacija)
- 382. Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Ruska Federacija)
- 383. Zavod Elecon, JSC (Ruska Federacija)
- 384. VMP „Avitec”, JSC (Ruska Federacija)
- 385. JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Ruska Federacija)
- 386. Tulatochmash, JSC (Ruska Federacija)
- 387. PJSC ,I.S. Brook' INEUM (Ruska Federacija)
- 388. SPE ,Krasnoznamenets', JSC (Ruska Federacija)
- 389. SPA Pribor Named After S.S. Golembiovsky, SC (Ruska Federacija)
- 390. SPA ,Impuls', JSC (Ruska Federacija)
- 391. RusBITech (Ruska Federacija)
- 392. ROTOR 43 (Ruska Federacija)
- 393. Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Ruska Federacija)
- 394. RATEP, JSC (Ruska Federacija)
- 395. PLAZ (Ruska Federacija)
- 396. OKB ,Technika' (Ruska Federacija)
- 397. Ocean Chips (Ruska Federacija)
- 398. Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Ruska Federacija)
- 399. Angstrem JSC (Ruska Federacija)
- 400. NPCAP (Ruska Federacija)
- 401. Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Ruska Federacija)
- 402. Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Ruska Federacija)
- 403. Novator DB (Ruska Federacija)
- 404. NIMI Named After V.V. BAHIREV, JSC (Ruska Federacija)
- 405. NII Stali JSC (Ruska Federacija)
- 406. Nevskoe Design Bureau, JSC (Ruska Federacija)
- 407. Neva Electronica JSC (Ruska Federacija)
- 408. ENICS (Ruska Federacija)
- 409. The JSC Makeyev Design Bureau (Ruska Federacija)
- 410. KURGANPRIBOR, JSC (Ruska Federacija)
- 411. Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Ruska Federacija)
- 412. Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Ruska Federacija)
- 413. Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Ruska Federacija)
- 414. Videoglas Project (Ruska Federacija)
- 415. Innovative Underwater Technologies, LLC (Ruska Federacija)
- 416. Ulyanovsk Mechanical Plant (Ruska Federacija)
- 417. All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Ruska Federacija)
- 418. PJSC „Scientific and Production Association ‚Almaz‘ Named After Academician A.A. Raspletin“ (Ruska Federacija)
- 419. Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Ruska Federacija)
- 420. Concern Oceanpribor, JSC (Ruska Federacija)
- 421. JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Ruska Federacija)
- 422. JSC Elektronstandart Pribor (Ruska Federacija)
- 423. JSC „Urals Optical-Mechanical Plant Named After Mr E.S Yalamov“ (Ruska Federacija)
- 424. Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Ruska Federacija)
- 425. Special Technology Centre Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 426. Vest Ost Limited Liability (Ruska Federacija)
- 427. Trade-Component LLC (Ruska Federacija)
- 428. Radiant Electronic Components JSC (Ruska Federacija)
- 429. JSC ICC Milandr (Ruska Federacija)

- 430. SMT iLogic LLC (Ruska Federacija)
- 431. Device Consulting (Ruska Federacija)
- 432. Concern Radio-Electronic Technologies (Ruska Federacija)
- 433. Technodinamika, JSC (Ruska Federacija)
- 434. OOO ,UNITEK' (Ruska Federacija)
- 435. Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Ruska Federacija)
- 436. Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Ruska Federacija)
- 437. Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)
- 438. Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)
- 439. Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)
- 440. Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)
- 441. Paravar Pars Company (Iran)
- 442. Qods Aviation Industries (Iran)
- 443. Shahed Aviation Industries (Iran)
- 444. Concern Morinformssystem-Agat (Ruska Federacija)
- 445. AO Papilon (Ruska Federacija)
- 446. IT-Papillon OOO (Ruska Federacija)
- 447. OOO Adis (Ruska Federacija)
- 448. Papilon Systems Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 449. Advanced Research Foundation (Ruska Federacija)
- 450. Federal Service for Military-Technical Cooperation (Ruska Federacija)
- 451. Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Ruska Federacija)
- 452. Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Ruska Federacija)
- 453. Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Ruska Federacija)
- 454. Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Ruska Federacija)
- 455. Joint Stock Company Concern Avtomatika (Ruska Federacija)
- 456. Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Ruska Federacija)
- 457. Joint Stock Company Design Center Soyuz (Ruska Federacija)
- 458. Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Ruska Federacija)
- 459. Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Ruska Federacija)
- 460. Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Ruska Federacija)
- 461. Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Ruska Federacija)
- 462. Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Ruska Federacija)
- 463. Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Ruska Federacija)
- 464. Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Ruska Federacija)
- 465. Joint Stock Company Production Association Sever (Ruska Federacija)
- 466. Joint Stock Company Research Center ELINS (Ruska Federacija)
- 467. Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Ruska Federacija)
- 468. Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Ruska Federacija)
- 469. Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Ruska Federacija)

- 470. Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Ruska Federacija)
- 471. Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Ruska Federacija)
- 472. Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Ruska Federacija)
- 473. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Ruska Federacija)
- 474. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Ruska Federacija)
- 475. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Ruska Federacija)
- 476. Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Ruska Federacija)
- 477. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Ruska Federacija)
- 478. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Ruska Federacija)
- 479. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Ruska Federacija)
- 480. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Ruska Federacija)
- 481. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Ruska Federacija)
- 482. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Ruska Federacija)
- 483. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Ruska Federacija)
- 484. Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Ruska Federacija)
- 485. Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Ruska Federacija)
- 486. Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Ruska Federacija)
- 487. Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Ruska Federacija)
- 488. Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Ruska Federacija)
- 489. Joint Stock Company Tekhnodinamika (Ruska Federacija)
- 490. Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Ruska Federacija)
- 491. KAMAZ Publicly Traded Company (Ruska Federacija)
- 492. Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Ruska Federacija)
- 493. Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Ruska Federacija)
- 494. Limited Liability Company RSBGroup (Ruska Federacija)
- 495. Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Ruska Federacija)
- 496. Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Ruska Federacija)
- 497. Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Ruska Federacija)
- 498. Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Ruska Federacija)
- 499. Public Joint Stock Company Megafon (Ruska Federacija)
- 500. Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Ruska Federacija)
- 501. Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Ruska Federacija)
- 502. RT-Inform Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 503. Skolkovo Foundation (Ruska Federacija)
- 504. Skolkovo Institute of Science and Technology (Ruska Federacija)
- 505. State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Ruska Federacija)
- 506. Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Ruska Federacija)
- 507. VMK Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 508. TESTKOMPLEKT LLC (Ruska Federacija)

- 509. Radiopriborsnab LLC (Ruska Federacija)
- 510. CJSC Radiotekhkomplekt (Ruska Federacija)
- 511. Asia Pacific Links Ltd. (Hong Kong, Kina)
- 512. Tordan Industry Limited (Hong Kong, Kina)
- 513. Alpha Trading Investments Limited (Hong Kong, Kina)
- 514. JSC NICEVT (Ruska Federacija)
- 515. A-CONTRAKT (Ruska Federacija)
- 516. JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Ruska Federacija)
- 517. Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Ruska Federacija)
- 518. Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Ruska Federacija)
- 519. Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Ruska Federacija)
- 520. LLC Rezonit (Ruska Federacija)
- 521. ZAO Promelektronika (Ruska Federacija)
- 522. TD Promelektronika LLC (Ruska Federacija)
- 523. Tako LLC (Jermenija)
- 524. Art Logistics LLC (Ruska Federacija)
- 525. GFK Logistics LLC (Ruska Federacija)
- 526. Novastream Limited (Ruska Federacija)
- 527. SKS Elektron Broker (Ruska Federacija)
- 528. Trust Logistics (Ruska Federacija)
- 529. Trust Logistics LLC (Ruska Federacija)
- 530. Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistan)
- 531. GfK Logistics Asia LLC (Uzbekistan)
- 532. I Jet Global DMCC (Sirija)
- 533. I Jet Global DMCC (Ujedinjeni Arapski Emirati)
- 534. Success Aviation Services FZC (Ujedinjeni Arapski Emirati)
- 535. LLC CST (Zala Aero Group) (Ruska Federacija)
- 536. Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)
- 537. Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Ruska Federacija)
- 538. Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Ruska Federacija)
- 539. Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Ruska Federacija)
- 540. Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Ruska Federacija)
- 541. Informtest Firm Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 542. Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Ruska Federacija)
- 543. Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Ruska Federacija)
- 544. Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant Named After P.I. Plandin (Ruska Federacija)
- 545. Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Ruska Federacija)
- 546. Joint Stock Company Dux (Ruska Federacija)
- 547. Joint Stock Company Eastern Shipyard (Ruska Federacija)
- 548. Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Ruska Federacija)
- 549. Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Ruska Federacija)
- 550. Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Ruska Federacija)
- 551. Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Ruska Federacija)
- 552. Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Ruska Federacija)
- 553. Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Ruska Federacija)
- 554. Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Ruska Federacija)

- 555. Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Ruska Federacija)
- 556. Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Ruska Federacija)
- 557. Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Ruska Federacija)
- 558. Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Ruska Federacija)
- 559. Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Ruska Federacija)
- 560. Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Ruska Federacija)
- 561. Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Ruska Federacija)
- 562. Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Ruska Federacija)
- 563. Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Ruska Federacija)
- 564. Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Ruska Federacija)
- 565. Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Ruska Federacija)
- 566. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Ruska Federacija)
- 567. Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Ruska Federacija)
- 568. Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Ruska Federacija)
- 569. Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Ruska Federacija)
- 570. Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Ruska Federacija)
- 571. Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Ruska Federacija)
- 572. Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Ruska Federacija)
- 573. Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Ruska Federacija)
- 574. Joint Stock Company Vodtranspribor (Ruska Federacija)
- 575. Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Ruska Federacija)
- 576. Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Ruska Federacija)
- 577. Machine Building Group Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 578. Military Industrial Company Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 579. Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Ruska Federacija)
- 580. Promtehnologiya Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 581. Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Ruska Federacija)
- 582. Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Ruska Federacija)
- 583. Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Ruska Federacija)
- 584. Public Joint Stock Company Rostvertol (Ruska Federacija)
- 585. Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 586. Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 587. United Machine Building Group Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 588. Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 589. VXI-Systems Limited Liability Company (Ruska Federacija)
- 590. LLC Yadro (Ruska Federacija)
- 591. Perm Powder Plant (Ruska Federacija)
- 592. RPA Kazan Machine Building Plant (Ruska Federacija)
- 593. Proton JSC (dioničarsko društvo) (Ruska Federacija)
- 594. Grant Instrument (Ruska Federacija)
- 595. Streloy (Ruska Federacija)
- 596. LLC Research and Production Enterprise Itelma (Ruska Federacija)
- 597. TTK Kammarket LLC (Ruska Federacija)
- 598. JSC Kompel (Ruska Federacija)
- 599. LLC MBR-AVIA (Ruska Federacija)
- 600. LLC NeoTech (Ruska Federacija)
- 601. JSC Sovezdie Concern (Ruska Federacija)

- 602. Serov Machine-Building Plant JSC (Ruska Federacija)
- 603.       Aeroscan LLC (Ruska Federacija)
- 604.       STC Orion LLC (Ruska Federacija)
- 605. Technical Center Windeq LLC (Ruska Federacija)
- 606.       OrelMetallPolimer LLC (Ruska Federacija)
- 607.       OMP LLC (Ruska Federacija)
- 608.       Spetstehnotreyd LLC (Ruska Federacija)
- 609.       BIC-inform (Ruska Federacija)
- 610.       Spel LLC (Ruska Federacija)
- 611.       Alfakomponent LLC (Ruska Federacija)
- 612.       ID Solution LLC (Ruska Federacija)
- 613.       Inelso LLC (Ruska Federacija)
- 614.       Elitan Trade LLC (Ruska Federacija)
- 615.       Hartis Dv LLV (Ruska Federacija)
- 616.       SFT LLC (Ruska Federacija)
- 617.       Kami Group LLC (Ruska Federacija)
- 618.       AGT Systems LLC (Ruska Federacija)
- 619.       Entep LLC (Ruska Federacija)
- 620.       Mvizion LLC (Uzbekistan)
- 621. Design Bureau of Navigation Systems (NAVIS) (Ruska Federacija)
- 622.       Deflog Technologies PTE LTD (Singapur)
- 623.       JSC VNIIR Progress (Ruska Federacija)
- 624.       Si2 Microsystems Pvt Ltd (Indija)
- 625.       Spark TT (Ruska Federacija)
- 626.       Euro Asia Cargo (Private) Ltd. (Šri Lanka)
- 627. Ultran Electronic Components LLC (Ruska Federacija)
- 628.       RG Solutions Limited (Hong Kong, Kina)
- 629.       JSC SEZ Alabuga (Ruska Federacija)
- 630.       LLC Alabuga Development (Ruska Federacija)
- 631.       AO Geomir (Ruska Federacija)
- 632.       OOO Albatross (Ruska Federacija)
- 633.       AO SET-1 (Ruska Federacija)
- 634.       OOO Alabuga Volokno (Ruska Federacija)
- 635.       SuperCam (Ruska Federacija)
- 636.       AviatestAero (Ruska Federacija)
- 637.       Conex Doo Beograd-Stari Grad (Srbija)
- 638.       Guangzhou Ausay Technology Co Limited (Kina)
- 639.       Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd (Kina)
- 640.       Yilufa Electronics Ltd. (Kina)
- 641.       TOO Elem Group (Kazahstan)
- 642.       Thai IT Hardware Co., Ltd (Tajland)
- 643. Yildiz Çip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi (Turska)
- 644.       LLC Fregat (Ruska Federacija)
- 645.       IC Specpostava (Ruska Federacija)
- 646.       Nordlase LLC (Ruska Federacija)
- 647.       Leningrad Laser Systems (Ruska Federacija)
- 648.       LLS Mark (Ruska Federacija)
- 649.       OOO Staut (Ruska Federacija).

**PRILOG 10**

RT – Russia Today English  
 RT – Russia Today UK  
 RT – Russia Today Germany  
 RT – Russia Today France  
 RT – Russia Today Spanish  
 Sputnik  
 Rossiya RTR / RTR Planeta  
 Rossiya 24 / Russia 24  
 TV Centre International  
 NTV/NTV Mir  
 Rossiya 1  
 REN TV  
 Pervyi Kanal  
 RT Arabic  
 Sputnik Arabic  
 RT Balkan  
 Oriental Review  
 Tsargrad  
 novine New Eastern Outlook  
 grupa za stratešku analizu Katehon

**PRILOG 11**

Oznaka KN	Opis
ex 2709 00	Naftna ulja i ulja dobijena od bitumenskih minerala, sirova osim kondenzata prirodnog gasa iz podbroja KN 2709 00 10 iz postrojenja za proizvodnju tečnog prirodnog gasa
2710	Naftna ulja i ulja dobijena iz bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi koji nijesu navedeni niti uključeni na drugom mjestu, sa masenim udjelom od 70 % ili više naftnih ulja ili ulja dobijenih iz bitumenskih minerala, ako su ta ulja osnovni sastojci tih proizvoda; otpadna ulja

**PRILOG 12**

## Cijena sirove nafte

Oznaka KN	Opis	Cijena barela (USD)	Datum početka primjene
2709 00	Naftna ulja i ulja dobijena iz bitumenskih	60	5. decembra 2022.

	minerala, sirova		
--	---------------------	--	--

Cijene naftnih derivata

Oznaka KN	Opis	Naftni derivati sa premijom/ naftni derivati sa diskontom	Cijena barela (USD)	Datum primjene početka
	Naftna ulja i ulja dobijena od bitumenskih minerala (osim sirovih) i proizvodi koji nijesu navedeni ni uključeni na drugim mjestima, sa masenim udjelom od 70% ili više naftnih ulja ili ulja dobijenih od bitumenskih minerala, ako su ta ulja osnovni sastojci tih proizvoda, osim onih koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja			
2710 12	Laka ulja i proizvodi			
2710 12 11	Za upotrebu u specifičnim procesima	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 12 15	Za hemijsku preradu postupcima različitim od onih obuhvaćenih podbrojem 2710 12 11	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
	Za ostale namjene Specijalni benzini			
2710 12 21	White spirit	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 12 25	Ostalo	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
	Ostalo Motorni benzin			
2710 12 31	Benzin za vazduhoplove	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
	Ostali, s olovom Najviše 0,013 g po litru			
2710 12 41	S oktanskim brojem (RON) manjim od 95	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.

2710 12 45	S oktanskim brojem (RON) 95 ili većim, ali manjim od 98	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 12 49	S oktanskim brojem (RON) 98 ili većim	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 12 50	Više od 0,013 g po litru	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 12 70	Mlazno gorivo benzinskog tipa	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 12 90	Ostala laka ulja	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 19	Ostalo			
	Srednja ulja			
2710 19 11	Za upotrebu u specifičnim procesima	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 19 15	Za hemijsku preradu postupcima različitim od onih obuhvaćenih podbrojem 2710 19 11	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
	Za ostale namjene Kerozin			
2710 19 21	Mlazno gorivo	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 19 25	Ostalo	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 19 29	Ostalo	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
	Teška ulja Plinska ulja			
2710 19 31	Za upotrebu u specifičnim procesima	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 19 35	Za hemijsku preradu postupcima različitim od onih obuhvaćenih podbrojem 2710 19 31	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
	Za ostale namjene			

2710 19 43	Sa masenim udjelom sumpora od najviše 0,001 %	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 19 46	Sa masenim udjelom sumpora većim od 0,001 %, ali ne većim od 0,002 %	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 19 47	Sa masenim udjelom sumpora većim od 0,002 %, ali ne većim od 0,1 %	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 19 48	Sa masenim udjelom sumpora većim od 0,1 %	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
	Lož ulja			
2710 19 51	Za upotrebu u specifičnim procesima	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 19 55	Za hemijsku preradu postupcima različitim od onih obuhvaćenih podbrojem 2710 19 51	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
	Za ostale namjene			
2710 19 62	Sa masenim udjelom sumpora od najviše 0,1 %	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 19 66	Sa masenim udjelom sumpora većim od 0,1 %, ali ne većim od 0,5 %	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 19 67	Sa masenim udjelom sumpora većim od 0,5 %	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
	Ulja za podmazivanje; ostala ulja			
2710 19 71	Za upotrebu u specifičnim procesima	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 19 75	Za hemijsku preradu postupcima različitim od onih obuhvaćenih pod brojem 2710 19 71	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
	Za ostale namjene			
2710 19 81	Motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, turbinska ulja za podmazivanje	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 19 83	Ulja za hidrauliku	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.

2710 19 85	Bijela ulja, tekući parafin	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 19 87	Ulja za mjenjače i reduktore	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 19 91	Ulja za obradu metala, za odvajanje kalupa, ulja protiv korozije	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 19 93	Elektroizolacijska ulja	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 19 99	Ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja i masti	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 20	Naftna ulja i ulja dobijena od bitumenskih minerala (osim sirovih) i proizvodi koji nijesu navedeni ni uključeni na drugim mjestima, sa masenim udjelom od 70 % ili više naftnih ulja ili ulja dobijenih od bitumenskih minerala, ako su ta ulja osnovni sastojci tih proizvoda, sadrže biodizel, osim otpadnih ulja			
	Plinska ulja			
2710 20 11	Sa masenim udjelom sumpora od najviše 0,001 %	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 20 16	Sa masenim udjelom sumpora većim od 0,001 %, ali ne većim od 0,1 %	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
2710 20 19	Sa masenim udjelom sumpora većim od 0,1 %	Naftni derivati sa premijom	100	5. februara 2023.
	Loživa ulja			
2710 20 32	Sa masenim udjelom sumpora od najviše 0,5 %	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 20 38	Sa masenim udjelom sumpora većim od 0,5 %	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 20 90	Ostala ulja	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
	Otpadna ulja			

2710 91	Koja sadrže polihlorovane bifenile (PCB), polihlorovane terfenile (PCT) ili polibromovane bifenile (PBB)	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.
2710 99	Ostalo	Naftni derivati sa diskontom	45	5. februara 2023.

**PRILOG 13**

Područje primjene izuzeća	Datum početka primjene	Datum isteka
Prevoz brodom u Japan, tehnička pomoć, brokerske usluge, finansiranje ili pružanje finansijske pomoći povezani s takvim prevozom, sirove nafte obuhvaćene oznakom KN 2709 00 pomiješane s kondenzatom, koja dolazi iz projekta Sahalin-2 (Сахалин-2), smještenog u Ruskoj Federaciji.	5. decembra 2022.	28. juna 2024.

**PRILOG 14**

ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA

NORVEŠKA

UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE